

NAŠA SLOGA

POUČNI, GOSPODARSKI I POLITIČNI LIST.

„Slogom rastu naše stvari, a nesloga sve pokvari“ Nat. Posl.

— Uredništvo i odpravništvo nalazi se: VIA TORRENTE br. 12. —

Neopodpisani se dopisi ne tiskaju. Priposlana se pisma tiskaju po 5 vrv. svaki redak. Oglasi od 3 redakah stoje 60 novč. za svaki redak više 5 novč.; i u slučaju opetovanja uz pogodbe sa upravom. Novci se ližu postaratom naputnicom (nasugno postalo). Ime, prezime i najbližu poštu valja točno oznakiti. Komu lišje na dođu na vrijeme, neka to javi odpravništvu u otvorenu pismu, za koje se ne plaća poštarine, ako se izvana naplaćuje „Reklamacija“. Dopisi se na vraćaju ako se i ne tiskaju. — „NAŠA SLOGA“ izlazi svakog četvrtka na cijelom arku. Novci i pisma šalju se na uredništvo ili odpravništvo. Najbližegovani listovi se ne primaju. — Predplata s poštarinom stoji 5 for., za svaki 2 for. na godinu. Razmjerno fr. 2.50 i za pol godinu. Izvan carovine više poštarina. Na malo 1 br. 5 vrv.

POZIV NA PREDPLATU.

Koncem prošloga mjeseca iztekla je mnogim našim čitaocem predplata, te jih molimo ovim, da istu na dob obnoviti izvole. Opominjemo ujedno sve naše dužnike, da učine čim prije svoju dužnost, da uzmognemo i mi velike troškove podmiriti. Cijena listu je na želu.

Novci neka se šalju jedino poštarinom naputnicom.

Za drugo poletje tiskati ćemo nove neslove te upozorujemo ovim naše predplatnike, da nam na vrijeme javo ako žale kakovu promjenu u naslovu. Uprava «Naše Sloga».

Obćina Buzet.

Kao što smo se imali prije par godinah baviti skoro u svakom broju našeg lista sa obćinom Kastav, koju su bili domaći izrodi i kojekakvi komesari na rub propasti dotjerali, tako moramo sada često posizati u obćinske odnošaje buzetske.

Prošloga mjeseca junija nastupila je česta godina, otkad vladaju u toj nesretnoj obćini ljudi bez srca i duše, muževnosti, ne teže za drugim, nego kako bi se u vlasti i nadalje uzdržali.

Polag zakona imalo bi se svako tri godine promijeniti obćinsko zastupstvo, a u Buzetu pašuju, uzprkos jasnom slovu zakona, ovo već šestu godinu isti muževi.

Dne 20. maja pr. god. obavili su u Buzetu novi obćinski izbori, pri kojih je nadvladala narodna hrvatska stranka. Narod je očekivao, da će se tim izborom već jednom na put stati strašnim neredom u onoj obćini, nu sirotu prevarela nada. Talijanska manjina nehtjede prisustvovati izboru načelnika i obćinskog vieća. Na to došlo do 20 obćinskih zastupnika u Trst, da se prituži kod c. kr. namjestaštva. Zamjenik g. namjestaštva obćina je tada i kasnije pred nami, da će se proti talijanskoj manjini upotriebiti nova preinaka obć. zakona, čim ista u život stapi. Dne 7. februara t. god. stupio je u život spomenuti zakon. Istoga se odmah uporabilo proti hrvatskoj manjini u Barbanu i u Dubašnici. U Buzetu ostajalo sve pri starom jer tamo je manjina talijanska.

Početkom mjeseca junija obćina nam isti zamjenik g. namjestaštva, da će se — pošto nije moguća doći na čistac niti sa starom upravom niti sa novim obćinskim zastupstvom, — jedno i drugo raspustiti te novi izbori raspustiti. Kao što smo vjerovali tomu gospodinu prvi put, povjerovali smo mu i drugi put. Izkustvo nas naučilo, da bijasmo odveć poverljivi.

U Buzetu stoji danas stvari kao što su stojale prije godinu i više danah

a isti gospodin izjavi nam nedavno, da je uredovnom tajnom ono, što vlada u Buzetu preduzeti kani. Nakon izbora god. 1884. utokla se većina obćinskog zastupstva molbom na c. k. namjestaštvo, proseg da se već jednom uredi žalostno obćinsko stanje u Buzetu. Mjeseca aprila isto godine odposlala je ista većina molbu na c. k. kotarsko glavarstvo u istu svrhu. Jedna i druga molba ostala je neuzelšana.

U Buzetu raznio se glas, da tamo namjerava c. kr. namjestaštvo u sporazumku sa zem. odborom imenovati privremenu upravu obćinsku. U tom obć. odboru imali bi zasjedati muževi, koji su protivni većini pučanstva, dočito, većini novog obćinskog zastupstva.

Narod se proti tomu silno uzvrpoljio. Nu uz ovaj glas pronio se obćinom i drugi, koji je još većma narod uznemirio. Hvali se naimo talijanska manjina javno, da će se obćina zadržati u sadašnjem neredu sve do otvorenja zem. sabora u Poreču a tada, da će se obćina Buzet razkomadati. To da je želja zem. odbora a uz to da pristaje i c. kr. namjestaštvo. Ovo da je najjednostavniji način, kako da se Talijane oslobodi od hrvatske većine. Neznamo koliko je istina na ovih viestih, nu postupanje oblatih napram hrvatskoj većini, već bi da to potvrđuju.

Da pako obćinari to zlo prirodi, da odvrte još veću nesreću od one obćine i da otkriju talijansko spletke, latili su se i, posljednjega sredstva, t. j. utekloše se molbom na ministarstvo u Beču. Ovo je dakle jur treća molba na c. kr. oblatu u istoj stvari, pak smo zbilja ljubopitni, što će ministarstvo na istu odgovoriti.

Molba glasi:

Visoko c. k. Ministarstvo!

U Istri smo mi podneli Austriji, zadnju kaplju krvi pripravni dati za Habsbursku kuću hraniti.

Ponizno podpisani i pokrižani kmeti, stanovnici iz okolice Buzetske u Istri i svih njezinih podobćinah, prišli smo pritužiti se tomu visokomu c. k. Ministarstvu s razloga, što smo se kod svih drugih dotičnih oblatih već pritužili al uvijek uzalud.

Dokazati bismo mogli mnogil i mnogo žalostnih stvari u našoj siromašnoj Istri, nu mi hoćemo jedino nekoje važnje događaje otkriti, tičeće se administracije naše obćine i ujedno razložiti iste visokomu c. k. Ministarstvu na slijedeći način.

1. Dne 14. kolovoza t. g. bili će pet godinah. Što se nije promjenila uprava naše obćine. — Prošla je godina dne 20. prošloga maja, što su se izvršili novi obćinski izbori, ipak do izbora načelnika i obćinskog vieća još dan današnji se nije došlo. — Bilo u tom vremenu pozvano novoizabrano obć. zastupstvo dva puta i to: dne 26. januara 14. mardča t. g. — U njezinom saziwu. Istoga, zastupstva nije bilo moguće doći do zakonitoga broja zastupnika za moći izbor obaviti.

Radl toga većina rečenoga zastupstva dne 27. januara t. g. pritužila se visokomu c. k. namjestaštvu osobnim prisustvova-

njem 49 zastupnika u Trstu. — Na pritužbu velikih nezakonitosti obćinske uprave u Buzetu, rekao je g. Ronaldini, dvoraki savjetnik, da i on poznaje nered Buzetske obćine; obćao učiniti sve moguće, da se stvari uredi u kratkom vremenu, ter mirno prisutne zastupnike, da se ustroje do potvrde zemaljskog zakona (koji je potvrđen dne 7. februara t. g. a ustanovljen za Margrofoviju Istru), po kojem će se strogo ravnati.

2. Doznalo se, da je kot. kapetan u Kopru javio g. Jakovu Negri, c. k. umirovljenomu poreznomu nadzorniku u Buzetu, da će obćinsko zastupstvo u Buzetu biti u kratko raspušeno, i zauzeti obćinsku upravu obćinski Odbor (Giunta Comunale) sastavljen od triju osoba, i t. od pomoćnoga g. Jakova Negri, g. Antuna Bignatto, oba iz Buzeta, i Frana Flego iz Strpeda.

Po nalogu rečenoga kapetana, bila je pismeno učinjena od pomenute trojice izjava, da će primiti obćinsku upravu u ruke. — Nu većini puka i zastupstva na Buzetski nije, niti nebi bilo ništa ovo po volji, jer želja, da bi se uporavilo i ovdje zakon 7. februara t. g. B. kao u njevojih obćinah u Istri, n. pr. u Barbanu i Dubašnici i koji je za Buzet ostao posve kao mrtvo slovo; ista kapetanatska oredbu zaopala je ima tomu već dva mjeseca, što će reći šaljiti se zakonom; i za nos vuđi ovaj pošteni narod i većinu Buzetskoga zastupstva.

3. Poradi nereda i nezakonitosti obćinskog načelnika u Buzetu je i mjesno školsko vieće već skoro dvie godine raspušeno, a načelnik je još i danas na onom stolu.

4. Na propast obćine u Buzetu već devet godinah nije bilo još nikad račun položen. Od ove obć. uprave! Je li to pošteno. Ill po zakonu? A u Buzetu se gospodari sa obćinskim dobril kao privatnim imanjem, da obćinsko zastupstvo nezna kako ide i kamo ide. Izterjiva se načelnom nemilosrdnim po obćini, a name u njevojih kraljih, gdje će troškovi izterjivanja zasedi malo manje nego se novacah primilo.

5. Kako smo već rekli, tužili smo se na dotične oblasti i visokom c. k. namjestaštvo u Trstu i sve bez koristi. Čini se kao da oblasti ovu stvar navlaže otežu, a to je ođito: na propast puka zapuštiti do takovog nereda jednu obćinu. Na slavnu Juntu u Poreču se niti nismo obratili jerbo naimo nikakvog pouzdanja u nju, jer ona ne vrši po § 86. zakon 10. julija 1869. svoju dužnost, kojom je dužna nadzirati obćine i njihova dobra. Mi smo pripravni i dokazati, da naša obćina je posvevema razjepena i zadužena; dakle stoga se vidj, da slavna Junta u Poreču nemlali na korist, nego na propast naše obćine.

Na takove nezakonitosti i, mnoge druge, o kojih nećemo da sada govorimo jer bi naša pritužba preduga bila, obraćamo se na to visoko c. k. Ministarstvo molbom, da zapovjedil dotičnim oblastim, da se name zakon 7. februara t. g. B. u izboru obćinskoga načelnika i obćinskoga vieća vrši, ter uzme odmah upravu u Buzetu iz ruku onih, koji preku dvie godine proti zakonitj upravljaju, bez da bi: već devet godinah položili nikakvog proračuna niti računa.

Mi svi podpisani i pokrižani želimo, da takovi prekršaji zakona; na propast naše obćine ne liđu dalja niti dana, jer nemožemo već nitaako podnašati, da se naši krvavi žuljevi to troše.

Zato se tvrde ufamo, da će se visoko c. k. Ministarstvo skrbiti, da se i u ovom malom kutu prostrane carovine naběga plemilostivoj cara i kralja, Njeg. Velik. Frana Josipa red učini, te se u to ima već unapried, najvrđuje zahvaljujemo.

U Buzetu, 21. julija 1885.

Slijedi do 700 podpisah i Križevah.

DOPISI.

Iz grada Krka,*) mjeseca lipnja. — Dne 25. svibnja počastili su ovaj grad svojim posjetom kralji Senjani, koji su posebnim parobrodom napravili izlet na ovaj Frankopanski otok. Među posjetnicil bio je velezaslužil zastupnik g. Pavlović i odlične gospode, a navlasito se izlicao krasni spol. Zalibože ovdajšnju Hrvatom nije bio obnanjeni taj dolazak, te nisu mogli dočekati bradu po svojoj želji. Dobrovoljni učitelji ovdajšnje glase htjao je da počasti odlične gostove glashom, nu nekoj smutljivoj osjetilji njegovu želju pristojom, da će potupati glabulu. Eto novog primjera „Hrvatske kulture“. Pri odlazku parobroda vesela sanjaka mladež zapjeva nekoje hrvatske davorije. Na to se skrupi nekoliko krčko fukare, te započe protuzikazivati. Stara je letina, da Talijanu pozna samo koristoljubje, a nezna za gostoljublje. To se i ovoga puta obistinilo. Mi smo svjedočeni, da sa nekolik. litarah vina bila bi svja ona rulja vikani «živila Hrvatska», ali mi jih s prezinom odbijamo. Mi znamo, da se izpod onog «Evviva l'istria» krije koji drugi «Evviva, što nam svjedoče i oni skromni ali vrući uzdasi i uzkliti izkazani prama quel benedetto S. Marco «bezgaza» nad kavanom, ali mi prepuštamo drugomu, da bdiji nad tim brljarijama; za ova zemlje, za ova hrvatsku Istru, nek si gospoda Talijani podbršu nos.

Ovom sgodom nemožemo a da nesuzželimo ovdajšnji talijanski živalj, koji se pustio onako gnušno predstavljati po onoj rulji bezdušnikah, vodjenoj od golobrade djece.

Brada Senjani sa odlučio se u pošteno i oduševljeno «živio-klicca» Hrvatskoj i prisutnom Dru. Vitezil, praćeni živim željama ovdajšnih Hrvatah, da se čim prije sastanu na ovom ako Bog da hrvatskom tlu.

Ona rulja hjesomučne fukare nastavi svoje izazivanje i liza odlazka Senjanah, nalabunio se svakojakim pogrdami na prisutno Hrvate. Naravski obćinski glavarstvo nije se pobrinulo za mir, te to izazivanje bilo bi i dalje šlo, da c. kr. kot. povjerenik nebi bio poprimio ozbiljni mjerah. Rulenje je ipak trajalo do kasne ure večeri, a i kući bodeć bili su nekoji Hrvati izazivani. Mi smo osvjedočeni, da kad bi to Hrvati činili, bili bi vućeni pred sudove i u tamnice, pak smo znatil željni vidjeti, kako će se postupat s ovima.

Naprestano li već jednom to vječito izazivanje i pogrdi na Hrvate, uzvratil do se buru, pa može doći do krvavih glavah. Neka Krcani znadu, da krv nije voda, da je ovo hrvatski otok i da Hrvati neću više trpiti poruge i prietaja u svojoj kući.

Za sad ćemo dati samo oluška želji sveg pučanstva, da se orkovno i svjetovne oblasti prenesu u drugo t. za njih prikladnije mjesto na ovom otoku, gdje neću biti izvedena nepodnosljivo bahostil krdkih bezdušnikah.

Mi ovu obćenitu želju samo imogred izlicemo, nu svatit ćemo se na nju obširnije drugom kojom sgodom, a za sad ju preporučimo razudil naših rodoljublja i onih, koji u ovom poslu mnogo mogu.

Baška, mjeseca julija. (Izborski isborni-žah). — Dne 21. maja bilo je za nas željno očekivani dan, da pokažemo šarunjakom, koliko nam na srcu leži izbor slijedjarah za zastupnika na carevinsko vieće.

Već za rana jutva vidilo se kako se naši veselim licem skupljaju, da tačno u 9 sati stupimo na birališće. Ali ni šarunjak nisu mirovali. Vidilo se kako sklaču i nagovaraju narod, nebi li ga kako zavarali. Dupađe i mltili su novcem, ali uvidiše, da se više puk neprodaje. Pa i sam «Jorko doletio» u pomoć vriednoj družbi u predvečer izbora, nu već za rana

*) Radl preobitnosti graditva zakasnilo. Ured.

jutra odputova ojavle praznih ruku i bez ikakve nade.

Kad je nadošao 60. da započme glasovanje, već je naših 800 biranah pripravno bilo pred občinom. Opaziv to načelnik de Dessantich izjavi kapetanu, da on i njegova stranka neće glasovati, na pošalje teškiha odmah u Dragu meštru Tribušonu, nek nedolazi sa svojimi družanima, jer da je onu neč došlo mnogo hiračah hrvatske stranke. I zbilja nedodje nijedan od protivniškah, pa tako izabrahamo jednoglasno 8 naših biranarah.

Nemožimo premućati vriedne gospodare brodovah, koji, zapustiv svoj posao, dohriše iz dalekih krajevah, da daju svoj glas hrvatskim biranarah. drugi pako pripravni za odputovati sa nakrcanimi brović, čekase tri i četiri dana.

Evale Vam, takvih kremanjakah nam treba!

S druge strane nemožimo mlmođi, one, koji i ovaj put bijedosa zanovetati da ih i širje obidnostu upozna. Tu je dakako prvi naš vriedni načelnik, koji nam prije svega nebjede dati prepisati listine, oslanjujuć se na nekakav stari telegram, kapetana Eluscheha, koji ja bio-pogledan od namjetničiva još g. 1879. nu ali i ova mu nepodje za rukom, jer mi obrati se na kapetana, ovaj nam dozvolil uzeti prepis listinah. Ovaj tekao je i po Dragu u druživu sa bronzožim Markom, ali ni tamo neopraviše ništa. Dessantich poznate nu kazat ču vam štogod, o popu Marku, koji mlonja svaki dan svoje bizore.

Danas je on Hrvat, nura Slovina, a onda, ili za opet Istrinjani u napokon konca... ništa. E pa dobro, kad već hoće biti ove posljednje, mi bi mu savjetovali, da se nemješa u poslove, koji najj nespadaju. Za ovaj put kazali smo o njemu samo ovoliko.

Nije miruovac u obdinski savjetnik Pajalić, nazvan Jendo. Ovaj se dipaće nekolicin biranem i grozio, ako nebudu a njim glasovali.

Napokon pitamo načelnika g. Dessanticha: da li su obidnici padurli plaćeni za agitrat i multir narod ili pako za drugi koji posao? Dva pandura su onu neč pred izboru obistal kuće po Dragi, Jurandvoru i Batomajlu, a jedan od njih nudo je i novacah biranem. Nu i ovi vriedne se sutra dan umoreni od posla drugim nosom.

Ej gospode! prošla su vremena velikoga Aleksandra.

duženju zastupničke časti od 3 na 7 godinah.

Dne 27. t. m. izrekao je sv. Otac u Rimu govor u konsistoru na kardinale i to o vjerskih odnošajih u Italiji, Francezkoj i Njemačkoj. Cijeli govor proglasit će se do koji dan.

Prvih danah mjeseca agusta poninut će u Mljetcih veliku vojničku ladju »Morosinic u mora. Talijani pripravljaju za tu sgodu velike svečanosti. Takodjer iz Trsta i Istre pripravljali se naši Talijančići posebnim parobrodom u posjete plemenitoj braći. Vlada je taj izlet zabranila. Ali kažemo, da to ništa nepomaže i kad bi štogod pomoći moglo, da je prekasno.

Medju Francezkom i Kitajem nastali su opet prijateljski odnošaji. Zastupnik kitajski pohodio je 27. t. m; predsjednika republike te mu izjavio u ime svoje vlade, da ista želi pođ svaku ruku uzdržati prijateljstvo sa republikom.

Koli iz Petrograda toli iz Londona javljaju, da imade mnogo nade, da će se obje vlade sporazumiti, i dogovoriti o afganskom pitanju.

Englozki ministar Bourke izjavio je u zastupničkoj kući, da je vlada dobila viest iz Kaira, da je krivi protok Mahdi mrtav. Ova viest pronoši se već duže vremena po novinah to treba čekati, da li će se obistinuti. Obistini li se, svalit će se težko bromo sa englezkih prsih, prom bi njim moglo četo krivoga protoka još mnogo smetati, jer se ujedno glasa, da se ocmah našao nasljednik krivomu protoku.

Dne 23. t. m. umro je nekadašnji predsjednik sjevero-amerikanskih državah, general Ulices Grant. Pokojnik bijaše jedan od najzaslužnijih muževah svoje domovine.

krepaline, a oni mu nisu oteli dužni ostat. *Jr. Samo da se nebi lamental, da mu j' premalo: *Fr. Nebore, ni mu bilo krivo.**

Različite viesti.

Na temelju zakona za Istru imalo bi se svake tri godine obnoviti obćinsko zastupstvo. Usuprot tomu jaenomulo ovu zakona upravlja obćinom Buzet već šestu godinu jedno te isto zastupstvo. Još mjes. maja 1884. obavio se je novi izbor zastupstva, a ovo prošla je godina i dva mjeseca a još se nije zastupstvo konstituiralo. Zašto? Valjda stoga što je većina u zastupnikah hrvatskih.

Obćinom baćanskom (na otoku Krku) upravlja jedno te isto zastupstvo već šestu godinu. Uzaludni bijahu svi utoci, molbe i rekursi. Živila ustavnost li

Imenovanja. Ministarstvo pođjelstva imenovalo je u zem. kulturni savjet za Istru sljedeću gospodu: Dr. Čanolan, Bembo i Andrejčoh. Eto, i u gospodarstvenom pitanju, tjera se neretna politika. Dva trećine hrvatskoga pučanstva Istre, nečad uvali nit jednoga svoga zastupnika — od vladi imenovana — u tom toli važnom savjetu. Živila ustavnost i ravnopravnost!

Ivan Zavadal. Prošli petak preminuo je u Gradški k. k. pol. komesar g. Ivan Zavadal, koji je bio pred mulo vremenom praučesćen iz Poreča u Gradšku. Pokojnik služio je u svoje vrijeme na naših otocah, gdje je ostavio najbolju nepomenu. Kasnije premjestilo ga u Poreč jer nebjese nekomu pod komandu na otocah, i u Poreču našao je naš bledini narod u pokojnjaku prijazna i čestita činovnika i prijatelja. On bjedje bila vrana medju pol. činovnel u Istri. Rodjen od slovenskih roditeljah, ostao je do groba vjeran svomu narodu. Pokoj vjedul onoj plemenitoj duši.

Deputacija kod namjestnika. Ovuje boravi dvojica obćin. zastupnikah iz Buzeta, da još jednom zamole pomoć protu neradu, koji vlada u onoj obćini: G. namjestnika neima u Trstu te će deputacija valjda primiti njegov zamjenik, g. dvorski savjetnik Rinaldini. Mi bi mogli skoro unapred kazati deputaciji što će izposlovati. Ebi da nije hrvatska...

Kakove nadzornike hoće porečka gospoda? U nizu naših članskah: »Papaj za mlrom« kazali smo našim narodnim protivnikom medju ostalim, da njim nije stalo do vriednih i aposobnih školskih nadzornikah, kakovi su oni njihovi ispettorii orozantanti već do nadzornikah — makar kako nesposobnih — samo da mrovare i truju našu nevojnu kmetsku djecu. Na judikovku porečkog glasila, da neimaju van jednoga svoga školskog nadzornika, odgovorili smo, da je žalostno što može, u ustavnoj zemlji nit jedan takav činovnik postojati. Tumađ porečli jaslarah razumjeva pod »jedinitim našim nadzornikom« pređ. g. kanonika Pesante. Rekli smo u navedenih članih a i prije se o tom u našem listu pisalo, — da onaj »jedini« nadzornik, je ujedno i »jedini«, koji je posve nesposoban, da obnaša čast nadzornika jer nepoznata ni mulo jezika školah, dotično djecu, koju mu je nadzirati. Žalimo u istjnu što nam nije moguće bar jednom prisustvovati nađzranju koje naše škole po pređ. g. Pesante. To mora biti zalsto krasno nađzranje!

Nu pređ. g. Pesante, ako i neodgovara zakonu, ako i nemože — možda uz najbolju volju (!) — vratiti sdušno svoju dužnost kao nadzornik, izpunjava on posve dužnosti talijanskog patriote, zadovoljavajuć škropulzno intencijam pazinskog pol. druživa, Evo kako shvaća pedagoški uzgoj mladeži g. nadzornik:

Dne 22. t. m. obišao je on školu u Fontani (kod Poreča) u kojoj su skoro posve samo hrvatska djeca. G. nadzornik, vjeđel, da se umjetnim maksimacijami onu dječicu nedeđe potaljanđiti, nagovori i ponuška istu, da neka u školi medjusobno govore talijanski. Rado bi znati, gdje je pređ. g. izučio pedagogiju i da li se možda kanl i on natjecati za nagradu pol. pazinskog druživa? Siromakna Istrol što se u tebi dogoditi može!

Hrvatska zastava. Kako doznajemo iz Vrbnike, obćinsko je zastupstvo izposlovalo od političke oblasti, da se uz državnu zastavu opet može vjlati na obćin. uredu i naša hrvatska zastava. Kako je poznato, u Vrbniku bila je zabranjena hrvat. zastava, i to usljed osvadah bjvšeg načelnika muikaše i popa mu šurjaka, obojice u službi porečke gospode. Mi se radujemo a Vrbnici na toj pojbedi, i nadamo se, da neće unapred izruđiti svoje povjerenje ljudem, koji bj utjeđli trgovati s našim hrvatskim poštovejem. Nadamo se pak s druge strane, da će i politička oblast drugom sgodom malo više obzira imati, prije nego li na bud čije prosti osvade takvim zabranami uvriedi naše narodno šuvstvo.

Sablazan u Voloskom obćinskom zastupstvu. Piše nam odanle prijatelj: Na poziv načelnika sastali se 25. pr. m. voloski zastupnici u obćinskom uredu, da viedaju. Prije nego bje otvorena sjednica, razgovarali zastupnici medjusobno o raznih stvarih. U jedinom kutu dvorane razgovarao je i zastupnik gop. S. Tomašić, jedan od naših najjač obrješnijih pomorskih kapetanah, za vjeđkajimi vjovimi drugovi i istim razlagao školske odnošaje u Istri. Dotaknuv se opatičke škole, opazi kako se u istu po volji i valjda zapovjedj porečke junte a protu, formalnim protestom, izraženoj volji pučanstva i prem u Opstiji, po zadnjem popisu, neima nit jednoga Talijana, evu u najnovije vrijeme odlučilo uvesti i talijanski jezik kao naukovni, pa zaključil, da se nam Hrvatim u Istri krivo čini i da nedeemo neč napredovati dok god budu u našoj kući Talijani absolutni gospodari.

Te riječi doču u blizu stojić zastupnik i obćinski blagojnik Frano Milošević, nazvan Pača — trčla, da mu se zande za ime i pridjevak — bivši prosti mornar i sada ribar, koji nasokdi svukovrtnimi posvokami na našega kapetana i na Hrvate zaključiv: »svaki Velodak, ki, reče da je Hrvat je tak.«

Nato ga g. T. opomenu, da pazi na ono što govori, jer da je on Voločak i Hrvat, u Pača mu odgovoriti: »Tako i vi ste tak.« — Kapetan T. mu odvratil, da će mu rad toga prid sudom odgovarati, a u dvoranu samoj nastu strašna buka, kriku i vika, tako da bi čovjek prije bio pomislilo, da je u kakvoj od najprostijih kćmah nađan »kvindžine«, nego da se nalazi u dvoranu, gdje se sastali odabranci i otol puka, da viedaju o dobru obćine.

Posljedica svega toga bile su dvie kaznene prijave rad uvriede poštenja i razprava usljed istih obdržavana dne 15. t. m. o kojoj ćemo drugi put koju reči. Pošto se pak duhovi umirili, gop. načelnik otvoril sjednicu, koja je takodjer vrlo burna bila. O stvarih razpravljanih u istoj i u onoj sljedećoj dne 14. t. m. progovoril ćemo takodjer u sljedećem broju jer nam danas nedostaje prostora.

IX Vižinadskim izborom izbornikah. Netko Vam je g. Uredničie optično ponašanje naših krljeljah i Sarenjakah kod izbora biranarah u Vižinadi, nu čini mi se, da je vriedno kononmu dodati, kako je na vratih ureda stajao g. Jakomo S. te naše istišće seljakom uzimao a Sarenjačke njim pisalo i davao. Poznati ovdje »Lutji« stvo pako na svojih vratih sa butijom rakije i sa skatulom cigarah nudjućeg jedno i drugo našim biranem. Neznamo kko je platio onu rakiju i cigare, jer dvojito jako, — da bi škrtica nešto budava dičila. Uz spomenutu dvojicu, odlikovali se osobito varaujam i strašujem kmeta, četvorica ovdješnjih krljeljah.

I to da bijahu slobodni izbori? Pak da nisu Krljeljo-Sarenjac »hufoni«? Naše pošte. Tože nam se svih »trahah« na silne nerede, koji vladaju na poštab u Istri, dapače i u samom Tretnu. Naš list »doprimalu« mnogi predplatnici a mnogim dostavlja se tekarski tvrti, peti ili šesti dan.

Ove su riječi gradna uvrieda za sve poštene Voločake, koji se Hrvat čute i mi se čudimo, da se osim gop. Tomašića nije još koji i izvan zastupstva našao, koji bi bio uvrieditelja na red pozvao i pristilio, da viedaju opozove ili da budu radni u zakonnu kaznjenu. Netko se negovori, da je uvrieda nametnuta po čovjeka, koji možda nepođe obćinog riešil, koji je u istu, jer je taj čovjek obćinski zastupnik, kod koga se ipak predmjena nekoliko nadbranzanja i uljudbe i uvrieda je nametnuta pred skupljenim zastupstvom u lokim, dakle pred cijelim Voloskom. Vrtime bi bilo, da već nedopuštamo, da nam tko mu drago bezkađnjeno u obraz pljuje.

Pogled po svijetu.

U Trstu, 29. julla 1885.

Pronosi se opet glas, da će se sastati ruski cesar sa našim na naših granicah.

Pitanje o njemačko-katoličkom klubu u budućem car. viedu nije jošta riešeno. Uplivajni mužovi desnice nastoje nagovoriti začelnike tog kluba, da odustanu od te namisli, jer da će i onako desnica, kao i do sada, braniti i zagovarati prava katoličke crkve.

Bivši vodja i prvak Njemaca u Českoj, knež Auersperg, odrekao se političkog života te namjerava povući se u privatni život. Tim upada jedna od prvih zviezdah sa velikom-njemačkog neba naših nadri-liberalacah.

Pišu novine, da će česki zastupnik Zeithamer postati ministrom za Česku a mjinistar Pražak, da će definitivno preuzeti u ministarstvo pravosuđja. Čekamo da se obistini ova viest.

Ljetos imade se obnoviti nagodba izmedju Austrije i Ugarske. Reč bi, da će ti pogovori ovaj put mirno teći, te da će se obje stranke lahko nagoditi.

Iz Sarajeva javljaju, da je naložio carigradski patrijarha pravoslavnomu biskupu Kosanoviću, da povuče natrag svoju ostavku.

Naša braća u Dalmaciji počeli ozbiljno misliti, kako bi se tamog proglasio glavnim gradom krljevine starodavni Split mjesto Zadra. U ovom poslednjem — kako je poznato — vlada talijanska rulja, koju podpomaže obćinsko zastupstvo i koja napada i sramoti sve što nije talijanaško. Mi imademo liep primjer za gospodu iz Zadra u našem Poreču, gdje je takodjer nedavno tamošnja finkinđad ružila našu pravku.

Iz Biograda javljaju, da pripravlja srbska vlada osnovu zakona o pro-



Franina i Jurina.

Fr. Si čul Jure, kako se bednati Jork grozi bodulom? *Jr. Su mu valjda va žlou pogodili, a s čem se grozi ta junak?*

Fr. S palice i s ušesi. *Jr. Palice pozna ja, zađ jih je već dosta sam okusil, a ako će kega zu usesa vuć, neka se potruđil do prijatelja, presidenta osalskega druživa, će imei za ča ulovit.*

Fr. Ča si Jure tareš ruke? *Jr. Imam jednu fanjsku uganku.*

Fr. Ča bi to moglo bit? *Jr. Uroni kade je va Istroj obćina u kojoj se skrinja nika-la nezatvara, knje dolaze zastupnici u nedelju u vreme sv. maši u obćinsku kuću i kade se glavah hvati, da obćini beči posuje.*

Fr. A, to nemore bit lego na Bodulije.

Fr. Biš ti veroval, da su šlor Mnjoil i mall Matejka — ki su se gledali tako pas i mačka — šli zađgnut va kuću kako i nevastin šarenjačkega sluoljara va Opalije?

Fr. Ni trehade znal kamo pođ.

Fr. Zađ ga pak nisu nazadi doma zapehili?

Fr. Imet će valjda fini nos, pak je šal nazada po sleda.

Fr. Ma su mu j'h dali.

Fr. Kemu, ča.

Fr. Onomu krlju iz Repondi, dali su »ševile« domačeh krušav i hiebiš sv. Stipano.

Fr. Zađ pak tako?

Fr. Ja, on nije je po silie otel dat na Labine krljelske vodi, ka je smrdela po

Dapače, primili smo sami kroz al. ravnateljstvo poštu u Trstu pripis od dubrovačkog pošte, uredu, gdje nam javlja, da su samo stigla tri ili četiri broja našeg lista, sa točnim naslovom i poštom »Albana u Istri. Mjesto da se dakle dotične brojeve povratiti ili poslati na predloženo mjesto, šalju nam se kojekakvi, sprisliki Znademod iz pouzdana izvora, da »nelma ovdje kod poštanske ekspedije činovnika, koji bi poznao naš list slovenski jezik pa ako njim uje naslov pisan njemacki ili talijanski, šalju na list svak ud, samo nena pravo mjesto. Molbe i tužbe nepomažu i mi si već sami uzamamo kako pomoći nu svlastni smo si, da se od strane naše uprave list točno i redovito svakomu odpravljaju. Molimo naše predplatnike, da nam svaki nared odmah prijave i list - ako njim izostane - odmah reklamiraju.

Književne vijesti.

Poziv na predbrojku. S više stranah dojavljuje mi se želja, neka napose oti-snuti dadem »Katekizam kat. ženitbenoga prava« što sam ga »prevodio« godine 1884. za službeni list vrhbosanske nadbiskupije.

Oduzavajući se toj želji, pozivam ovime na predbrojku svu braću svećenike s ove i s one strane Save. Javi li ih se dovoljan broj, da se troškovi tiska uzmognu namiriti, poći će knjiga odmah pod tisk. U dodatku dati ću otišnuti svoje članke o građanskib ženitbenih zaprekah i o mješovitoj ženidbi, u samom pako prevodu obazirati ću se i na zakone, koji za ženitbu vrede i u Bozni.

Kolika će knjizi biti cena, to ovisi o broju predbrojnika i čim njih bude više, cena će biti manja. Njemacki izvornik stoji 4 fr. 50 kr.

Ovom prilikom pozivam ujedno na predbrojku na knjigu: »Pučka propovjeda, koja se ove godine prevodi u našem službenom listu, jer se je i glede nje javila ama ista želja, i jer je dolata puna prekrasnih misli, koje će dobro doći svakomu bratu svećeniku, koji je u duhovnoj pastvi. U Sarajevu koncem m. j. 1885.

Dr. Andrija Jagačić, kanonik vrhbosanski.

Javna zahvala.

Upravni odbor hrv. akadem. društva »Zvonimiri« u Beču smatra se dužnošću zahvaliti se najjuardnije svim dobročini-teljima, koji su društvu velikodušno podu-prili kako sledi: slavna I. hrv. kćedionica u Zagrebu 50 fr., štov. g. N. N. 10 fr.

Knjigomaru poduprli društvo, te oboga-titli knjižnicu: visoko bog. ministertvo za narodnoto prosvjetljenje 12 kom. Slavna »Matica slovenska« 15 komad., »Obćstvo Mihaila Katkovskoga u Lavovu« ovogodišnja knjige. Književno društvo u Sre-docu svoj mjesecnik. Sl. knjižara Lavosl. Hartmanova 6 kom. Slav. knjižara Pražana u Beču 1 kom. G. J. Kržišnik stud. phil. »Slovan«. G. V. Rajner »Hrvatsku Vilu«. G. Th. Hristov 4 kom. G. M. pl. Eisenthal 4 kom.

Bezplatno pripočljala su nam svoj list »ova slavna uredništva: »Sloboda, Pozor (što uzkrachava pošt. debita), Narodni list, Narod, Katolička Dalmacija, Narodne novine, Agrarier Zeitung, Slavjanin, Makedonski glas, Južna Bjelgija, Držav- neni vjestnik, Drugi odjek, Naša sloga, Srijemski Hrvat, Soča, Edinost, Svjetlo, Novi hercegovački bosiljak, Südatenliche Post, Parlamentar, Obrtnik, Obćinar, Hrvatska pčeta, Gospodarski list, Gospo-darski poučnik, Slovenski gospodar, Na- prednik, Hrv. učitelj, Književna smotra, Mjesecnik pravilak, društva, Vjestnik ar-keološkog društva, Šumarski list, Lju-tiljanski zvon, Iskra, Vragoljan, Strielac, Za pol cene Vlenad.

Zahvaljujuć se opetovano velikodušju dobročinitelja svojih, preporučamo društvu naše hrvatskim rodoljubom. U Beču, 23. lipnja 1885.

Za odbor: J. Murković, V. Kovačević, podpred. tajnik. Mlađković, blagajnik.

Priposlano.

Čujem za tužne napade iz Piciña na m. čas. gosp. dekana, u porečkom listiću

Za članke pod ovim naslovom neodgovara Uredništvo.

»L' Istrica« a to još i zarad Svetivanca; zato Vas molim g. uredniče, kao vjerni čitatelj »Naše Sloga«, da izvolite u Vašem cijenjenom listu sljedeće uvrstiti:

Na 14. maja sam ja bio koj m. č. g. dekana i nijedni drugi Svetivančan; a to za molit ga, da me preporučil presvjetlomu biskupu, za dostignuti jednu milost, koju sam hvata Bogu i dostignao; o izborih pak nije bilo ni govora, kakogod nil u Svetivanca na 11. maja, još manje od kakve prietnje. To mogu posvjedočiti u svaki čas ja i oni, koji su samnom bili, kad je m. č. g. dekan svoj službeni posao od 3-5 sati po podne obavljao; »sa drugo je laž.

Tko pak misli, da u Piciña bolje žuje što se u Svetivanon govori, nego oni koji su prisutni, mora imati veća ušesa nego presjednik oslaka društva.

U sv. Ivancu, 12. julla 1885. Antun Grubišić orkveni poslužitelj.

Slavno uredništvo! molim Vas, da uvrstite u Vaš cijenjeni list sljedeće: Očitovanje.

Kojim očitujem, da sam bio krivo od drugih obavješćen, čim sam bio ovdanjsnj č. g. plovana pred jedno a mjeseci potvotiro, radl toga tvrdim, da ono nije bila istinu. Moćedionec, 23. julla.

Ivan Dešković trgovac.

Protiv izpravak.

Na neistinitu »Popravu« (sic) Višnjanske, tiskanu u »Našoj Slogi« br. 30, od 18. t. m. odgovaramo sljedeće:

Ponajprije zahtijevamo od čestovito podpisanih pod »Popravom«, da pročitaju bolje naš dopis: »svita civilit« Višnjanske, uvršćen u »N. Slogi« br. 26; zatim neka nauče bolje jezik svojih starijih, t. j. jezik hrvatski, da se nebudu morali i drugi put izložiti ruglu svoje braće i napokon njim dovikujemo, da njim nepomeže ovaj put pravilacka doskočica: »nogare prima regulu juris.

Svaki čitatelj, kod zdravih moćedionah, uviditi će iz našeg dopisa, da smo mi govorili o pobjedi (povrem i naslijem) naših protivnika u obće, nespomajući napose »Višnjance«.

U našem dopisu nekaže se nigdje, da je Višnjansko zastupstvo zaključilo štogod biskupu moliti protiv svećenikom.

Veleć, g. plovau »Labinjski posvjedo- čiti će, da su se Višnjanci uvukli u furoz bez njegova zvanju.

U dopisu neima govora, da bijaše ostavljen presv. biskup od »slanovah za- stupnikova« (sic). Da su Višnjanci onako sravnouto ostavili g. kapelana na cjeđitlu, posvjedočiti može g. kapelan, presv. gosp. biskup i atotino puka.

Nepohtnu je latina, da je Višnjanska kulja »napadala nu svećenika, na voz i konja«, što će u svako doba posvjedočiti hrv. svećenici i atotino poštenih Višnjanača. Svuda se govori, da smrdi od glave riba u to kaže i ovdje sve što nije šare- njačko.

Sada neku avlot sudi, kako znadu gospoda Višnjanska svojimi »popravami«, izpravljat dopise. Dok se gospoda nepo- pravite, neće Vas puščati na miru Vaš »Zloduhe.

Za članke pod ovim naslovom neodgovara Uredništvo.

Listnica uredništva.

G. piscu »Priposlana« iz P. Priposlana ili priročena, kao i javne zahvale, na- lječeje, oglašite ih, tiskamo po cjeniku i uz odgovornost pida.

Prijatelju F. G. u G. Pravo je. Vam, Matl i Ivanu srčanac pozdrav. G. J. B. u B. Vaše ženidbene običaje ćemo tiskati čim nam prostor dopusti. Hvala Vam na trudu. Ugladali se i drugi u Vas.

G. dopisniku pošla Buje. Vuš »Franklu i Jurinu« nemožemo tiskati jer neprimamo nepodplatnih spisah.

Pomorske vijesti.

Table with shipping news: Navil za brodove na jedra iz Trata. Za Marsilju frk. 12.50 po ton. dugah. Za Cetite 13.25. Bordeaux 16. M. ltu 15. Algeriju 23. 1100 unč. franc.

Table with shipping news: Messina 22 1200 mlet. Cagliari 25. Patras 26. Pirej 26. Aleksandriju 24.50 1000. Port-Said 23.75. Za Marsilju frk. 13. po ton. dugah. Cetite 13.50. Bordeaux 16. Marsilju 15. Cetite 15. Port-Vendres 15. Algeriju 26. 1100 unč. mlet.

Navil za parohijske iz Rieke? Za Cetite frk. 13. po ton. dugah. Bordeaux 14.50. Rouen 18 po 1015 kg. hrast. drva. 23.27 po 1000 lit. vina.

Kretanje austro-uprskih brodovah u Inozemstvu.

Odjeđili iz: Trata 18. jul. Retta, Haradić za Canen. Rieke 17. jul. Božlj Dar, Elić za Trpanj. Medovna 21. maja. Glusci, Radoslavić za Hamburg. Gleditske 13. jun. Teodoku T. Trojanović za Nantes. Falmoutha 15. jul. Susak, Randić za Liverpool. 14. Sagittara, Sodić za Schledam. Ophir, Adamco za Anvers. Follis, Gramenuda za Lowestoft. Malt 8. jul. Trappano, Mrišić za Marsilju, 11. Elio, Premuda za Beirut. 12. Eusto, Mihailović za Marsilju. Nova Jorka 3. jul. Gloria, Premuda za Trst. Cagliari 14. jul. Biondina P. Vrančić za Novu Jorku. Alessandrije 9. Volunteer, Morlato za Rieku. Falmoutha 18. Nada, Pakurid za Bowling. Tigri, Zotti za Hull. Gantica 10. jul. Fratelli B. Nikolić za Trst. Kofke 3. jul. Elio, Ivančić za Marsilju. Cadicea 16. jul. Mattea, Katarinić za Novu Jorku. Marsilje 21. julla. Novi Klas, Keršić za Jafu. Haerea 21. jul. Luigia P., Forlan za Cardiff. Liverpoola 20. jul. Carali, Hagge za Cardiff. Anversa 22. jul. Zvolzica, Minibuljić, Dabinović za Genovu. Caralija 9. julla. Vinka, Medanić za Jafu. Sutona 7. julla. Aruta, Križalja za Novu Jorku. Genie 8. jun. Emilia T. Radoničić za Trst. Bua Mažuranić, Margotić za Beirut. Kofke 3. julla. Elio, Ivančić za Marsilju. Skarpnesta 11. jul. Uroš, Klivalin za Capoverdo. B. Ayreja 6. junj. Pio, Perold za Anversu. 10. Trojednica, Marosćinski za Barbadoes. Bahi 5. jul. Colostina, Pakurid za Barbadoes. Haera 9. julla. Ara, Sutora za Sunderland. Beaufitul Star, Perdić za Pensacola. Montecidea 7. jun. Taro, Marasli za Falmouth. Cetite 7. jul. Nilo, Šbntogata za Mjotke. Veličić, Givati za Rieku. Lisbone 4. julla. Sirena, Kozulić za Novu Jorku. Marsilje 11. jul. Oita, Crivellari za Port-Said. Kolocop, Koridić za Napulj. Genus 11. jul. Bolivar, Kozulić za Hull Lošinj. Lisbone 7. julla. Buparbo, Mucković za Novu Jorku. Francosca 7. julla. Tomičić za Novu Jorku. Salomida 2. jul. Jane, Ziga za Livorno. Cetite 4. jul. Kralj Urošić za Rieku. Fialdžije 1. julla. Saha, Bakić za Catanu. Caralija 27. Fialdžić, Polidrugić za Odesau. Caralija 30. jun. Delia, Kosovid za Dubrovnik. B. julla. Srećna P., Skutić za Salonici. 7. Poleg, Matković za Trst. B. Ayreja 6. junj. Carolina, Stiglid za Anversu. Capoverde 13. junj. Olga R., Mikuličić za Novu Jorku. Questonera 13. jul. Arciduca Rodolfo, Martinolić za Bordeaux. Revala 8. jul. Triade, Tarabocchia, Tarabocchia za Sundsvall. Macassar 20. maja. Hariloba, Radoslavić za Novu Jorku. Leida 19. jul. Spirito, Kosovid za Piran. Marsilje 13. julla. Marietta Braili, Kričić za Cardiff.

Doleđili u: Trst 17. jul. Marietta B. Stjelčić iz Dubrovnicka. Rieku 10. jul. Miroslav, Pavletić iz Fialdžije. Newcastle in N. W. 23. m. Armida, Car iz Adelaide. Martiniku 23. jun. Josif Ivančić iz Marsilju. Bastona 3. jul. Mlud, Tomičić iz Trapania. Falmouth 18. jul. Nada, Pakurid iz Buenos-Ayresa. Malt 8. jul. Essu iz Marianopolja. Trappano, Mrišić iz Brđanske. Novu Jorku 7. julla. Euples, Baldo iz Bostona (S. D.). Bristol 18. jul. Mator, Škopinić iz Mobilsa. Montecidea 17. maja. Gonfiori Tarabocchia, Martinolić iz Sourabaya. Cardiff 16. jul. Beaufitul Star, Perdić iz Havre. Gefle 9. jul. Peppara, Randić iz Torrovoje. Liverpoola 17. jul. Susak, Randić iz Buenos-Ayresa. Sunderland 16. jul. Ara, Suttora iz Havre. Novu Jorku 4. Olga R., Mikuličić iz sv. Vincenta, 6. jul. Nemirna, Tomičić iz Londona. Baston 13. D.) 2. jul. Mimi, Tomičić iz Rieke. Bordeaux 17. jul. Martz, Domini iz Rieke. Marsilju 17. jul. Elena, Mandić iz Batuma.

TRGOVAČKE VIJESTI.

Table with market news: Kava Rio for. 43. do for. 43. Cukar tučan 23.25 26.50. Uje za jeio 43. 49. dalmatinsko 43. talijansko fino 64. 80. Riza talijanska 14. 21. indijska 19. 16. Pajar Batavia 81. 85. Bakalar Troms 31. 39. Petrolj 3.50. Mast oydašnja Dalm. 35. 38. englezka 40. Slanina hrvatska 51.50 52. Maslo 70. 100. Narandje puljiz. 2. 5. Rozlić puljizki 0.75 7.75. Limunl mnogo pitani 3. 6. Mandefe Dalm. osk. 12. 18. Smokve Calamata 12. 18. Smokve Dalm. 12. 18.

Table with market news: Vuna bosanacka 105. 115. dalmatinska 110. 145. Kože strojene poplat 140. 145. kravije 185. 360. teljetje 336. 610. surove volovje ov- dašnje svjčke 48. 50. suhe dalmat, istar. 90. 115. teljetje 130. 210. janjetje 100-komada 70. 100. Šilje bosan. trbsko 14. 15. hrvatske 10.50 11. Pšena Ugar. 9.50 10.50. Kukuruz 10.50 11. banatski 5.50 6. hrvatski 5.50 6.

Tršćanska burza od 29. julla.

Table with Trst market news: Austrijska pap.renta for. 82.70 do for. 82.90. Ugarska 92.30 92.45. Ista u zlatu 4%. 90. 90.15. Dionice nar. banke 851. kredit-banke 283.50 284.50. Talijanska renta 94. 91. London 10 lirah 121.70 125.25. Napolone 9.80. 9.90. C. k. cekini 5.82 5.84. Državne marke 61.20 61.40. Iste francoske 40.40 40.60. talijanske lire 40.15 40.30.

Lutrijski brojevi

Table with lottery numbers: dno 25. julla. Beč 47 09 63 20 23. Graz 51 81 42 20 23. Temešvar 18 6 05 81 67. dno 29. julla. Brno 30 80 43 5 50.

Natječaj.

Razpisuje se služba učitelja III. vrsti na jednorazrednoj mješovitoj pučkoj učionici u sv. Petru u Šumi i u Kringu sa hrvatskim i talijanskim jezikom, a talijanskim kao predmetom; zatim jedna služba učitelja III. vrsti na jednorazrednoj mješovitoj pučkoj učionici u Linduru sa hrvatskim i talijanskim nastavnim jezikom, i napokon služba podučiteljice na dvorazrednoj pučkoj učionici u Piciña sa talijanskim nastavnim jezikom i hrvatskim kao predmetom.

Plaće spomenutih službah su ustanovljene u zemaljskom zakonu 3. novembra 1874. dotično 10. decembra 1878.

Prosioci neka šalju podpisavomuu kot. šk. vieću svoje molbe zakonitim putem u teku od četirjuh tjedana. Pazin, 11. julla 1885.

C. k. kot. školsko vieće.

Sveukupnog lieđništva doktor P. T. Xidias specijalista za kožne i tajne bolesti stanuje Via della Caserma br. 3. I. p. ordinira danomice od 12-2 sata.

Dr. Aleksander vitez Koch. G. nizozemsko-zapadno-indijski zdravstveni čestnik u miru. Komandar Bolivar-reda. Homöopat ordinira danomice od 3-4 sata Via Nuova broj 11.

Advertisement for A. GERGOLET-A international shipping agent, located at Via dell' Arsenalc br. 2, TRST.

Advertisement for Prvi ustav Ekonomička krojačnica Ivana Batelli-a, located at Via Barriera vecchia N.ro 6. I. piano.

TKANINE

za odleta koja se peru
u ostancih od 6 do 7 metarrah za pod-
puna muzka odela u modernih bojah,
razpošije sa pouzajem 13-8
1 ostanak za for. 3-50
L. STORCH u BRNU
ogledci, badava i franko.

Podružnica u Trstu c. kr. povl. antrijskog vjeresijskog zavoda za trgovinu i obrt.

Novci za ukamačenje
u bankah uz
4-dnevni odkaz 3 1/2 %
8-dnevni odkaz 3 1/2 %
30-dnevni odkaz 3 1/2 %
u napoleondorih uz
80-dnevni odkaz 3 1/2 %
3-mjesečni odkaz 3 1/2 %
6-mjesečni odkaz 3 1/2 %
Okružni odjel
u bankah 3 1/2 % kamata na svaku svotu
u napoleondorih bez kamatah.
Naputnice
za Beč, Prag, Peštu, Brno, Tropolju,
Ljavov i Illeku, nadajše Zagreb, Arad,
Grac, Hermanstadt, Innsbruck, Olceovae,
Ljubljana, Salcburg bez troškova.
Kupnja i prodaja
od devizah, efektah, također uvođenje
kupovah uz 1/2 % provizije.
Prodajam
na varantu, uvjeti na sporazumijonju uz
otvor kredita u Londonu ili Parizu 1/2 %
provizije za 3 mjeseca.
Na otkozi, 0/0, godišnjih kamatah
do iznosa od fr. 1000; na poveće iznosa
glasom posebnoga, sporazumijonja.
U Trstu 1. oktobra 1884. 52-23

The Singer Manufacturing & Co
NOVA JORK
samo za
JEDAN FORINT
na jedan može se dobiti živaču maklinu
Singer original, bez povijena ciena.
Garancija 5 god. Poduka u kući baeava.
The Singer Manufacturing & Co
Corso, Palazzo Salem;
Igle za maklinu Singera 3 novč.
komad, deset 30 novč. 6-10

Nova
ekonomička krojačnica
Corso br. 26 p. 1. 48-18
Odjela od same vune polag
mjere, cheviot od f. 12 dalje.
Odjela Gornji kaputi od for. 10-18.
U velikom izboru
odjela fantazije
polag ciena, koje se neboje
konkurencije.
Takodjer na obroke.

Bez ove obranbene znamke,
zakonom šlicena, imade se taj lek po
dr. Mallidu smatrati kuno patvoreno
Cvet proti trzanju,
po dr. Mallidu,
Jo odlučno najbolji lek proti
kostobolji i reumatizmu, tr-
zanju po udih, bolosti u
krizu i žilveh, otakih, utvr-
nulum udom itd.; ako se
rabi i kratko vrema pre-
stano posvema trzanje, što
dokazuje množina zahval-
nica. Traži se samo čistot
i čistost. **Tržište**
(Obramb. znamka) proti trzanju, po dr. Mallidu
us priloženo znamenje i, staklenica 50 novč.
Zahvala.
Gospodinu J. pl. Trnkoczyju, lekaru
u Ljubljani.
Moja je majka od kostobolje na nogi
otvore trpila i razno domaće lekove bez-
pješno rabila. Pošto se jo jako bolost što
dalje sve vedma pogoršavala a ona nije
kroz višo danah više na nogu stati mogla,
s njom se na Vaš dr. Mallidu kostoboljni lek
za 50 novč., te si ga odmah naručim. I u
istinu imao je žudovit uspjeh da se jo majka
nakom što ga je kratko vrema upotrebi-
vala posve težkih bolih oslobodila. Punim
osvjedočenjem priznajem dekte dr. Mallidu
kostoboljni ovlet kao izvratan lek te ga
svakomu bolestanju u silbnoj bolosti pre-
poručam. Vašoj liagovodnosti hvalim jako
najzadacnju hvata; svim štovanih.
Frano Jung.
52-20 posjednik u Smurj kod Celja.

Planinski bilinski sirop kran ski,
Izvratan proti kašlju, hripavici, vrtobolji,
pranji i plućnoj bolosti; i staklenica 50
novč. Koristitij nego li svi u trgovini se
nalazoi siropi.
krv čistede kruglijoo o. kr. povl.
nobi smjelo u nijednom gospodarstvu man-
jati; ono su ved usud puta pomogla kud
je čovjek zatvoren, kod glavobolje, kad su
utvrđena uda, pokvaren žilovodni, kod jet-
rnjih i bubreznih bolosti; u staklenih po
21 novč., jedan zanatnik u skatlenih 1
for. 5 novč. Ispod jednog zavitka se poštom
ne odpravljaj.
Gori navedene spojalitete, koje
su mnogostalim izkustvom kano osobite
uspješne pripoznate, imade uvijek čiste u
zalogi i razpošije odmah poštarekim pou-
zedeu. Adressa je:
Liekarna Trnkoczya
na mestnem trgu u Ljubljani.

Source Romaine
(Rimski zdeno)
Najizvratnija i najzdravija voda za
stol. Naravska pleneča mineralna voda.
Centralno skladište za Austro Ugareno
i za iz'ok kod
G. B. ROVELLI, Via Lazzaretto
vechic 19. TRST.
Source Romaine
(Rimski zdenac) 10-6

Prašak za prsa
Izvratan lek proti kašlju, pro-
muklosti, prehladi i drugim katar-
ralnim maum. 48-31
Sentulja sa naputkom po 30 n.
dobiva se u lekarah.
Dubrovnik: Anton Cin-
grin
Sibenik: Anton Cosolo.
Naručbe obavljaju se bezodkladno.

Podpisani javlja, da je otvorio u
Barkoli, dn ugodi naručnikom, siljaku
svoje dobro poznate krojačke nasleđe
se u ulici S. Antonio br. 5. Pošto je ta
siljalka isvan carinske granice, naručbe
su prosta
od carine
i obavljaju se uz najveću točnost radnje
i uz niziku ciena.
Ciena jesu:
Podpuna odjela od f. 10. i više
Hlače 3-50
Pratice 2-
Gornji kaputi 9
Pellegrino Levi
krojačnica sa skladištem sukna, ulica
S. Antonio br. 5 Trst.
Naručbe se obavljaju uz pouzete
neodvlađu. 52-8.

Zanimivo za obitelji.
U ulici Via Nuova, kuća Muratti naproti
palati Salem nalazi se
48-10
Novi dućan
gdje se prodaju na veliko i malo uz nizke ciena
košare svake vrste, čitke, metle iz slame i iz
konjske grivo; štitla za noge, sagove; klase
svakovrsti; povošteno platno; lonci za ovijanje
i za ribe; platno za vezenje, sinog sapuna te
svakovrstnih predmetah za tapetare.

Latteria Milanese
(milanska mlečarna)
Acoquedotto br. 17.
Podpisani smatra si dužnošću,
upozoriti mnoga naručitelje, da ima
u mlečarni svježih i suha vobca. Iz-
vratne divljačine, zelenihah sve
polag ciena na trgu Hleba geno-
vezkog, kolačah metlačkih, slastioah
padovanskih, gorkih, kolačah salon,
malia svježah svaki dan iz Milana.
Kreme za cvariti, tuženog povrha
prve vrste, kisela mleka. Za objede
i odrade ovršavaju se naručbe sa
plućnivi povijem bogat narjeseni,
također u ladu. Naručbe za pokra-
ljan izvažuju se neodvlađu; nu ne
izpod 5 kilog. 48-25
M. Melchioro.

Odlikovani grafički zavod.
EN. FREISINGER for. 1-50
U TRSTU
(Palazzo Lloyd via mercato
50-11 vechio N ro 4).
Pečati iz kaučuka
Najprikladniji
žepni pečat sa
putom, olovkom
i bilježnikom
samo for.
1-50.
Samoglasan
žepni pečat fr.
1-20.
for. 1-20
Nadaće svakovrstno
pečato za obilneke,
župna itd.; urede uz
najjeftiniju cionu.

Budimaka
gortica.
Preporuča se od naj-
prvih liečničkih stru-
kovnjakah tudjih i do-
maćih, kano najus-
pješnije djelujuće vo-
du gorticu za čišćenje
krvi i za blago čišće-
nje žuclade. — Može
se uvijek dobiti svje-
žepnena u svih trgo-
vinah sa mineralnom
vodom i liekarnah.
Vlastnici braća
Lozer v Trstu.
20-12

OFNER
RAKOCZY
BITTER
QUELE
Podpisani časte se objaviti trgovcem,
obrtnikom, novčarom, osjeđuravnjućim
družtvom itd., da su otvorili ovajje tvornicu
Pečatah vulkanizirano kaučuka.
Corso br. 47 — I. p.
te jamče za točno i dobro izradjenje svojih
pečatah tako, da se mogu natjecati sa
onimi berlinskih i bečkih tvornicah i što
se tiče svoma niskih cienah. Izradjuju se
pečati koljeno drago podobe; Pečati,
Bijoutaria, prikladni za darove, kano: sv-
tovi, malašoni automatični, škatulje za
šibice, Crayon sa perom-pečatom itd. itd.
Pečati su dnevnikom i za označiti registra-
naslove, dionice itd. 48-30
Primalju se također pečati na popra-
vak. Naručbe iz pokrajine obavljaju se bez
platno. Sa odličnim štovanjem.
Macerata & Battara.

SUKNO ZA ODIELA
od trajne svježee vune za čovjeka srednje
veličine:
3-10 metra za fr. 4-96 iz dobre vune
za odjelo 8-
za odjelo 10-
za odjelo 12-40
prav sine
poruviens iz najfinije volve u najpovećih
carvah najnovije za svakoga običaja za
gosp. meter f. 2.
Čini krzni palmerston iz čiste volve za
zimni palat za dame, meter f. 4.
Penaš pletis po f. 4, 5, 8 do f. 12. jeden.
Zelo lepa oblačila, hlače, vrhne suknoje,
tkanina za sukneje iz dežne plaseče (tiff),
rašanina, komsli, (grebenina), chevliots, tri-
cota, sukno za dame in biljare, peruvins,
dosking pripreoda

I. STIKAROFSKY
utemeljeno 1866.
Skladište tvornice u BRNU (Brünn).
Uzori prošli. Ogledak za gg. krojače
neprate. Polijizati sa povzetjem čez f. 10 proste.
Imam stalno zalogo sukna je vrednosti
f. 100.000 a. vr. ter se ob sebi-umo, da mi
v moji svetovni trgovini mnogo odankov
po 1 do 5 metrov dolih presatja; prsiljen
sem tedaj kracce zelo zahtijati tvorilbeni ozni
razpcedavati. Vsak razumen človek mora
razvideti, da se od takih malih kosov ne-
mreje pošiljati uzori, ker bi od kaciš sto
mreba prišli kmalu niš ne ostalo, in je
toraj zgolja stvarja, ako tvornice za sukno
ostanikine prilike oznanjujejo, saj se v teh
slučajih prišičini odrezki od celih delov in
po od krajcev; namen takega postoparja
je razumljiv. 48-17
Neprijetni ostanek se zamenjajo ali pa
se denar povrne.
Depisovat se mora nemški, magjarski,
česki, poljski talijanski in francoski.

Prosto od carine.
NAJBOLJE
POKUČTSTVO
jettino, u velikom izboru kod
IGNACIJA KRON-A u TRSTU
4-4 ulica al Teatro-br. 1 (Torgestee).
Ilustrirani cieniik šalje se na zahtjev badava i franko.

24-52 **Počastna diploma**
Fichtennadel-Extract.
Najpovijim iznakašcem profesora Friedlundusa, da se može ista
upala plućih prenešena na zdrava pluća pomoću zameška-gljive, po-
tvrđjena je iznovice visoka vrednost čišćenjem našeg zraka kojeg usi-
šemo, te nebi smio nitko kasniti u kućah, naposo u sobah za djecu,
bolotnikne i spavače upotrebljavati smolom bogati smrekovni ekstrakt.
Kod kataralnih bolostih prsijuh, kašlja, kod djece, slaba na prsiah, kod
krčevitog, težkog disanja, izkašljivanja krvi i reumatičkih atekocija, jo
uisanje sa izvratnim smrekovim ekstraktom pomiešanog i očišćenog
zraka od neizmjerne, sa mnogobrojnim sjajnimi uspjesi posvjedočeno
vrednosti. Ciena velike staklenice 60 nč. Ciena patentirane prašice 1 fr.
B. Ringler's Söhne Wien.

ROB COCCOLA
posebnost
o. k. priv. in odlikovane tovarne
ROMANA VLAHOVA
V ŠIBENIKU.
Podružnica v Trstu: Via S. Lazzaro I-B
Prijetan, krepčalen liker,
odlikovan se zlatim kolaj-
nam i diplomami sa raz-
stavah u Skradinu, Napolju,
Trstu, Sv. Vidu, Linciu, na
Danaju, u Kalkuti itd.
Ta iz jagod Juniperus co-
munis in dle žil želješ na-
pravljeni liker jo prjetnoga
okusa.
Juko pospešuju prebav-
ljenje in so rabi z dobrim
uspohom za krepčanje osla-
belih moči, ker je dokazan
njega zdravilni upliv na
žilve, možgano in na iri-
tance.
Prodajo na debelo pre-
skrbujejo moje hiše v Šibe-
niku in v Trstu.
Prodaja na drobno v vseh kavarnah,
prodajalnicah likerjev in sladicarijah.
Nepokvarjeni pravi liker su pozna po
staklenici, v kateri je vitrsena firma, po-
tem po zamitih z grbom in na mlem
ovitku z autografivno firmo **Romano**
Vlahov.

Vazan oglas.
Podpisani častim se javiti svojih elajenoi i mnogo-
brojnoj klienteli, da sam nakaludo i što kraccim vremenom
nkvitirani svoji
Trgovinu robe
na SUSAKU.
Od danas unapred provajem svu robu u zadnje ali
mnogo štitilju cionu proti od carine odmah uz bolotnu
Ovaji je oglas od posebnoga interesa za p. h. gr. pri-
kopce, koji knipir vedu zilihu, imati do najveću korist.
Susak kraj Rieke, u lipnju 1888.
S postikom
Ant. Meden.



NAŠA SLOGA

POUČNI, GOSPODARSKI I POLITIČNI LIST.

„Slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvari“ Nar. Pol.

— Uredništvo i odpravništvo nalazi se: VIA TORRENTE br. 12. —

Nepodplatni se dopisi, ne tiskaju. Priposlana se plama tiskaju po 5 vč. svaki redak. Oglasi od 8 redakah stoje 60 novč, za svaki redak više 5 novč.; u slučaju opetovanja us pogode za pravom. Novci se žilja poštom (svojeno postalo) ima, prezima i najbližu poštu valja točno označiti. Komu list ne dođe na vrijeme, neka to javi upravništvu u otvorenu plamu, za koju se ne plaća poštarina; ako se izvana naplaćuje. Doplaci se ne vrackju ako se i ne tiskaju. — „NAŠA SLOGA“ izlazi svakog četvrtka na cijelom arku. Novci i plama šalju se na uredništvo ili odpravništvo. Najboljegovani listova se ne primaju. — Prdpilata s poštarinom stoje 5 for.; sa seljake 3 for. na godinu. Razmjerno fr. 250 i 1 za pol godinu. Izvan carevine više poštarina. Na malo 1 br. 5 vč.

POZIV NA PREDPLATU.

Koncem prošloga mjeseca iztekla je mnogim našim čitaocim predplata, te jih molimo ovim, da istu na dobu obnoviti izvole. Opominjamo ujedno sve naše dužnike, da učine čim prije svoju dužnost, da uzmognemo i mi velike troškovo podmiriti. Ciena lista je na čelu.

Novci neka se šalju jedino poštarinom naputnicom.

Za drugo poletje tiskati ćemo nove naslove te upozorujemo ovim naše predplatnike, da nam na vrijeme javu ako žele kakovu promjenu u naslovu. Uprava «Naše Sloga».

DOPISI.

Iz Laniške župe, početkom junija 1885.

— Od kada postoje Lanišće, ni se o njih pisalo niil govorilo, koliko to u prošloj godini.

Jedini uzrok i povod tomu bio je: što nas je zapustilo naš poštovani župnik g. Joap. Orbanic, koga smo častno ljubili kao svoga pastira, a on nas kano mirno oves, kroz čielih deset godinah. Župa Laniška ostade onda prazna, a upraviteljstvo iste bi izručeno pred g. Ivanu Koolperu. Na 14. julya, bio je odlučan dan za izabrati novoga župnika. Mislili smo: e, lahko ćemo to opraviti, ter posjedujemo patronat, pa ćemo zakonito glasovati, ali smo se bili prevarili, jerho četiri dana pred izborom, četiri pet mesijah obilazilo je nekoga sela te preporučivalo za župnika svoga miljenika, ne zato, da bi nam željeli duše spasti, neg kako bi željeli svoju svrhu postigli svojim miljenikom. Otrčavali su dva sela Trstenik i Razpor, ali svedjedno im nije to koristilo, jerho doznavši druga sela za takovo spletko i obhode, složise se kao tvrda stena, onda složno, mirno, i jednoglasno poslije predčitanja molitvenicah, odabrali smo sadašnjega g. župnika.

Onda toliko progonjeni g. Mikšič, bio je svedeno imenovan za župnika u Lanišću. Očekivali smo, da će nam doći čim prije g. župnik ali protivnici od svih strana napali su sve žile i sile, da zaprieče njegov dolazak u naše kraje; crnili nas kod njega, a njega kod nas, dopisivali, poručivali nam od svih strana, kao da bi nosio deset rogovah: istom namjernošću silali su naši protivnici svakovrstne laži, da mu nešade stupiti u naše kraje.

Sve te spletke neprijateljske nisu ništa pomogle, nego samo nam je drago, da ih bolje poznamo, kako nam dobro žele, pa onda ćemo se pouzdat u njih u drugoj zgodi.

Pridošlice, koji su bili k nam poslani, da drže mir i red med narodom, videli, da izbor novoga župnika nije išao po njihovoj volji, gorili su gojovom i jadom, dok ja došla prilika, da se osveti našim kaovim dužnim ali neudžnim čovjekom, što se i dogodilo mjeseca kolovoza.

Oh kako je bilo žalostno toga dana pogledat kroz prozor kako mirno sedi g. Koolper medju oboružanim žandarmikako kakav zločinac, ali domalo bi spušen a pučan.

stvo, koje je to gledalo, se je mirno razišlo. Drugi dan bi odposlana tužba na sud u Rovinj, proti častnomu g. Koolperu kao bunitišju javnoga mira. Do tialo dahu eto sudbeni odjunkt u Lanišće, da povede izstragu.

Pozove Lanišćane i htjede doznati kako je pop rekao, da treba žandarima izagnati iz kuće i kako je bunilo naroc.

Na devet jenara t. g. bila je razprava u Rovinju, gdje su imali dokazati svjedoci, kojih je bilo okolo 15 ono zločinstvo! Ali kako se je čulo, nijedan svjedok nije potvrdilo obtužbu, izvan tužitelja, A. S., koji je pribavio sudu toliko troškovo, ljudem toliko dangube, nebi narodna mržnja i neudžnomu svedeniku žalost.

Mill rodel čuvaj se svom mogućom pomnjom ovakovih pridošlicah.

Poslije tolikih žrtvah, čekanja, pisanja i dangubah, posle tolikih potvorah i spletakah, novo izabran župnik g. Mikšič sjede na župničku svoju stolicu na 7. decembra, željuo čekati i častno dočekan od svega pučanstva, koje mu je išlo na susret do željezničke postaje Lupoglava, te ga primi kao svoga miljenika. A sada nije lepi nauk sv. Evangjelja svomu puku u gorućih propovjedih i naučih.

Lanišće je odlomak i podobčina velike Buzetske občine već od godine 1869. Ono se upravlj po svojih mudrih muševih, izjeryje svoje dohodke i izplaćuje svoje porezne i občinske izdatke redovito. Njihovo občinsko imanje je bez dugovah. Po naputku nevjesta upravitelja 1880. bila je zaostala ova podobčina u plađanju, tako, da je bila dužna poreznomu uredu u Buzetu 1800 for. prama občini do 800 fr. Onda upoznaše obćinari zlo u kojem se nalaze, te se skupe, pozovu načelnika iz Buzeta i složno odaberu za svoga upravitelja mudra i čvrsta korenjaka, Ivana Žmaka, a zastupatvo u Buzetu ga potvrdi pa on tako pooblašćen, nabavi si zapisnike tajnika, izjerya zaostatke, plaća dugove, a kada treba pozove još tri svoje pomoćnike, da potrebito stvari riješe.

Svake godine odabere 12 seljakah u občinskoj kući, da učine godišnji proračun, odgovarajući godišnjim izdatkom i ustanove taku.

Navešt ćemo proračun g. 1884. kako bijaše ustanovljen.

- 1. 93 kmeta plaća svaki po 1 f. 40 n.
- 2. 3000 ovacah do 50 glavah po 14 n. prieko 50 glavah po 24 n. po kmetu.
- 3. 400 janjacah po 6 novč.
- 4. 250 govedah i mulah po 40 vč.
- 5. Po svakomu konju ugljenva 40 n v.
- 6. Nešto od nekojih občinskih zemljištah, za plesove u občinskoj kući, od prodaje trave, šumskih i poljskih prekršajah.

Tako da je bilo u godini 1884. svega dohodka . . . for. 1,563-21

Izdatka . . . for. 1,504-10

Dakle preostalo je u gotovini u blagajni . . . for. 61-10

Uzabili zaostatke koje duguju svi obćinari . . . for. 270-—

Dakle svega skupa za g. 1885 imadu . . . for. 331-10

Kada doviši godišnji račun, onda pozove sve obćinare u občinsku kuću, te pred svima čini predčitati čiel račun t. j. koliko je svaki obćinar platio, koliko ostaje dužan, koliko svi ukupno. Onda čini pro-

štati i protumačiti po svomu tajniku kamo ti novci, pa zatvori zapisnik.

Mill rodel ugledaj se i ti u ovakve mudre ljude, koji nisu polazili škole niti visoke nauke, nego su sami kmeti zemljodelci i ugljeari, vendar čvrsti korenjaci i branitelji svoga prava.

Obteredni težkimi plaćili al sve žrtvuju za uzdržanje sloge i svoga občinskoga imanja. Jedan rodoljub.

Bergud,*) 11. maja 1885. Gosp. Matko Laginja pobodio nas je nenadano ovu nedelju po podne i posle večernjice pozvao ljude na dogovor radi izbora poslanika na cesarski sbor u Beču.

Bilo je sakupljenih preko 50 izbornikah.

Govor g. Laginje, primljen je iskrenim odobravanjem od strane puka, a vrhunac svega bile su besede: „Naši neprijatelji da vam preporučati morebiti i mene, al neđajte se zapeljati. Vi biste glasovali za me, u Pazinu bi za drugoga, u Veži za tretoga i tako nabi bio izabran ni ja ni drugi! Mi svi imamo podpunu veru u dose anjega poslanika dra. Vitezica. Moja želja i moj svet jest: da za njega budeta? „Proglasen“ je opet za zastupnika dr. Dinke Vitezic i izrečen naputak:

1. Da po svojih silah nastoji, da se našemu jeziku odpru vrata kod sudbenih i drugih oblasti.

2. Da govori za promenu zakona o desetlinah na način, da bude pravo onim, koji su desetine platili, a da se nezatru oni, koji još nisu platili.

3. Da govori za promenu zakona o nametku občinskom na željeznice, to jest, neka-namet bud občinama, kud željeznica teče, a ne govornu gradu zemlje.

4. Da govori za podignutje gospodarstva u ovoj strani Istre vedimi pomoci od strane cesarstva, nego li samo imadu do sada.

Ovaj govor, gde su posve razumljivim načinom izkazana najveća politička pitanja za hrvatski govoreći puk u Istri, donesti ćemo koliko nam bude moguće prije.

Iz grada Krka.*) mjeseca lipnja. —

Dne 25. svibnja poastili su ovaj grad svojim posjetom krani Senjani, koji su posebnim parobrodom napravili izlet na ovaj Frankopanski otok. Medju posjetnicel bio je velezaslužni zastupnik g. Pavlović i odlične gospode, a navlastito se izicao kranit spol. Žalibože ovdšnjim Hrvatim nije bio obznanjen taj dolazak, te nisu mogli dočekati braću po svojoj želji. Dobrovoljni učesteli ovdšnje glasbe htjeo je da počasti odlične gostove glasom, nu nekoji smutljivci osjetiše njegovu želju, pristojom, da će pblupati glasbia. Eto nqvog primjera «jedovske kulture»: Pri odlazku parobroda vesela senjska mladež zapjeva nekoje hrvatske davorije. Na to se sakupi nekoliko krčke fukare, te započe protuzkazivati. Stara je istina, da Talijan pozna samo koristiljupje, a ne zna za gošteljube. To se i ovoga puta obistinilo. Mi smo osvjedočeni, da sa nekoliko litarah vine, bila bi sva ona rulja vikala: «živja Hrvatska», ali mi jha prezlirom odbijamo. Mi znamo, da se izpod onog «Evvlva» i «Istria» krije koji drugi «Evvlva», što nam

*) Radi preobitnosti gradiva zakasnilo. Ured.

svjedoče i oni skromni ali vrući uzdasi i ukliki izkazani prama avel benedetto S. Marco sbegazza nad kvanom, ali mi prepuštamo drugomu, da bdije nad timi brbljarjama; za ove zemlje, za ovu hrvatsku Istru, nek si gospoda Talijanci podhrbiu nos.

Ovom egodom nemožemo a da nesažljivo ovdšnji talijanski živalj, koji se pušto onako gnjuano predstavljati po onoj rulji bezdušnikah, vodjenoj od golobrađe djece.

Braću Senjani se odnečiča uz ponosne i priatunne Dru. Vitezicu, praćeni žilimi željimi ovdšnji Hrvatah, da se čim prije sastanu na ovom, ako Bog da hrvatskom tlu.

Ona rulja hjesomučne fukare nastavi svoje izazivanje i za odlazka Senjanah, nabacujou se svakojakimi pogrdam! na priatune Hrvate. Naravski občinsko glavarstvo nije se pobrinulo za mir, te to izazivanje bilo bi i dalje išlo, da o. kr. kot. povjerenik nebi bio poprimio ozbiljnih mjerah. Ruljenje je ipak trajalo do kasno ure večeri, a i kući dočel bili su nekoi Hrvati izazivani. Mi smo osvjedočeni, da kad bi to Hrvati činili, bili bi vućeni pred sudove i u tamnice, pak smo znatiželjni vidjeti, kako će se postupat svimi.

Neprestane li već jednom to vječno izazivanje i pogrdna na Hrvate, uzviliat će se burn, pa može doći i do krvavih glavah. Neke Krčani znadu, da krv nije voda, da je ovo hrvatski otok i da Hrvati neće više trpiti poruge i prijetnje u svojoj kući.

Za sad ćemo dati samo oduška želji svega pučanstva, da se crkvas i svjetlovne oblasti pronesu u drugo i za njih prikladnije mjesto na ovom otoku, gdje neće biti izvršene nepodnošljivo bahatosti krčkih bezkućnikah.

Mi-ovu obćenitu želju samo mimgred izričemo, nu svratit ćemo se na nju obširnije drugom kojom egodom, a za sad ju preporučamo razsudi naših rodoljubah i onih, koji u ovom poslu mnogo mogu.

Baška, mjeseca julya. (Izbori izbornikah). — Dne 21. maja bio je za nas željno očekivani dan, da pokažemo šarenjakom, koliko nam na srou težil izbor šidueljarah za zastupnika na carevinsko vjeđe.

Već za rana jutra vidilo se kako se naši veselim licem sakupljaju, da točno u 9 satih stupimo na birališće. Ali ni šarenjaci nisu mirovali. Vidilo se kako skaču i nagovaraju narod, nabi li ga kako savarali. Dapače i mitili su novcem, ali uvidiše, da se više puk neppodaje. Pa i sam «Jorke» doletio u pomoć vrdjednoj družbi u predvečer izbora, nu već za rana jutra odputova odavile praznih ruku i bez ikakve nade.

Kad je nadošao az, da započne glasanvanje, već je naših 60 biraćah pripravno bilo pred obćinom. Opaziv to načelnik de Dessantioh izjavi kapetanu, da on i njegova stranka neće glasovati, pa pošalje tekića odmah u Dragu meštru Tribusonu, nek nedolazet sa svojimi Desantui; jer da je onu noć došlo mnogo biraćah hrvatske stranke. I zbilja nedogađe nijedan od protivnikah, pa tako izabranmo jednoglasno 8 naših šidueljarah.

Nemožemo premućati vriedne gospodare brodovih, koji; zapustiv svoj posao, došli su u dalekih krajevah, da daju svoj glas hrvatskim sluđojarom, drugi pako pripravni za odputovat sa nakrećnim brodovi, čekaju tri i četiri dana.

Evala Vam, takvih kremenjakah nam treba!

S druge strane nemožemo mimolći, one, koji i ovaj put bjeđoše zanovestali da ih i širje obćinstvo upozna. Tu je dakako prvi naš vriedni načelnik, koji nam prije svega nebiže dati prepisati listine, oslanjavajuć se na nekakav stari telegram kapetana Ellushega, koji je bio posjedben od namjestništva još g. 1879. nu ali i ova mu nepodje za rukom, jer mi obrativ se na kapetana, ovaj nam dozvol. uzeti prepis listinah. Ovaj tekao je i po Drugi u druživu sa hrzonogim Markom, ali ni tamo neopraviše ništa. Desantista poznate nu kaot ću vam šlogod o popu Marku, koji mienja svaki dan svoje nazora.

Danas je on Hrvat, sutra Slovinac, a onda Ilir pa opet Istrijanin a napokon konca . . . mlata. E pa dobro, kad već hoće biti ove poslednje, ni bi mu savjetovali, da se nemješa u poslove, koji naj nespuđaju. Za ovaj put kazali smo o njemu samo ovoliko.

Nije mitovao ni obćinski savjetnik Vajalić, nazvan Jondo. Ovaj se dupaće i kojim biraćem i grozilo ako nebudu s njim glasovali.

Napokon pitamo načelnika g. Dessantista: da li su obćinski panduri plaćeni za ngilrat i mućit narod ili pako za drugi koji posao? Dva pandura su onu noć pred izbore obletali kuće po Dragi, Jurandvoru i Batomlju, a jedan od njih uudio je i novacah biraćem. Nu i ovi vratili se sutra dan umoreni od pulsa dugim nosom.

Ej gospode! prošla su vremena velikoga Aleksandra.

Pogled po svijetu.

U Trstu, 29. Julija 1885.

Pronosi se opet glas, da će se sastati ruski cesar sa našim na naših granicah.

Pitanje o njemačko-katoličkom klubu u budućem car. vieću nije još riešeno. Uplivniji muževi desnice nastoje nagovoriti začetnike tog kluba, da odustanu od te namisli, jer da će i onako desnica, kao i do sada, braniti i zagovarati prava katoličke crkve.

Bivši vojda i prvak Njomacah u Českoj, knez Auersperg, odrekao se političkog života te namjerava povući se u privatni život. Tim otpada jedna od prvih zvjezdah sa veliko-njemačkog neba naših nadri-liberalacah.

Pišu novine, da će česki zastupnik Zeithamer postati ministrom za Česku a ministar Pražak, da će definitivno preuzeti ministarstvo pravosudja. Čekamo da se obistini ova viest.

Ljotos imade se obnoviti nagodba izmedju Austrije i Ugarske. Reć bi, da će ti pogovori ovaj put mirno teći, te da će se obje stranke lahko nagoditi.

Iz Sarajeva javljaju, da je naložio carigradski patrijarha pravoslavnomu biskupu Kosanoviću, da povuče nadrž svoju ostavku.

Naša braća u Dalmaciji počeli ozbiljno misliti, kako bi se tamo proglasio glavnim gradom kraljevino starodavni Split mjesto Zadra. U ovom poslednjem — kako je poznato — vlada talijanska rulja, koju podmaže obćinsko zastupstvo i koja napada i sramoti sve što nije talijansko. Mi imademo liep primjer za gospodu iz Zadra u našem Poreću, gdje je takodjer nedavno tamošnja fakincud ružila naše pravke.

Iz Biograda javljaju, da pripravlja srbaska vlada osnovu zakona o pro-

duženju zastupničke časti od 3 na 7 godinah.

Dne 27. t. m. izrekao je sv. Otac u Rimu govor u konsiatoru na kardinale i to o vjerskih odnošajih u Italiji, Francuzkoj i Njemačkoj. Čieli govor proglasit će se do koji dan.

Prvih danah mjeseca agusta porinut će u Mjstoj veliku vojničku ladju »Morosinic« u more. Talijani pripravljaju za tu sgodu velike svećenosti. Takodjer iz Trsta i Istre pripravljali se naši Talijančići posebnim parobrodom u posjete plemenitoj braći. Vlada je taj izlet zabranila. Ali kažemo, da to ništa nepomaže i kad bi šlogod pomoći moglo, da je prokasno.

Medju Francuzkom i Kitajem nastali su opet prijateljski odnošaji. Zastupnik kitajski pohodio je 27. t. m. predsjednika republike te mu izjavio u ime svoje vlade, da ista želi, pod svaku ruku uzdržati prijateljstvo sa republikom.

Koli iz Petrograda toli iz Londona javljaju, da imade mnogo nade, da će se obje vlade sporazumiti i dogovoriti o afganskom pitanju.

Englezki ministar Bourke izjavio je u zastupničkoj kući, da je vlada dobila viast iz Kaira, da je krivi prorok Mahdi mrtav. Ova viest pronosi se već dulje vremena po novinah te treba čekati, da li će se obistiniti. Obistini li se, svalit će se težko bromo sa englezkih prsijuh prav bi njim moglo četo krivoga proroka još mnogo smetat, jer se ujedno glasa, da se ocmah našao nasljednik krivomu proroku.

Dne 23. t. m. umro je nekadašnji predsjednik sjevero-amerikanskih državah, general Ulises Grant. Pokojnik bijaše jedan od najzaslužnijih muževah svoje domovine.



Franina i Jurina.

Fr. Si ću Jure, kako se bedaeti Jork grozi hodulom?
 Jur. Su mu valjda va žicu pogodili, a s čem se grozi ta junak?
 Fr. S palicami i s ubesi.
 Jur. Palice pozna ja, zađ jih je već dosta sam okusil, a ako će kega za ušesa vuć, neka se potruđi do prijatelja, presidenta osalskega druživa, će imeti za ča uloviti.
 Fr. Ča si Jure tereš ruke?
 Jur. Imam jednu fanjsku uganku.
 Fr. Ča bi to moglo bit?
 Jur. Ugani kade je va Istroj obćina: u kojoj se skriva nikavla nezavara, kade dolaze zastupnici u nedelju u vreme sv. maši u obćinsku kuću i kade se glavah hvati, da obćini beći posujuje.
 Fr. A, to nemore bit lego na Bodulije.
 Fr. Biš ti veroval, da su šijor Majol i mali Matejka — ki su se gledali kako pas i maška — šil zdignut va kuću kako i nevističu šarenjakega stučjara va Opatlje?
 Jur. Ni trebada znal kako poć.
 Fr. Zađ ga pak nisu nazado doma zapejili?
 Jur. Imet će valjda fini-nos, pak je šal nazada po slede.
 Fr. Ma su mu jih dali.
 Jur. Kemu, ča.
 Fr. Onomu krojelu iz Rependi, dali su šćavice domaćeh krušav i hiebić sv. Stipana?
 Jur. Zađ pak tako?
 Fr. Ja, on njih je po sile otel dat na Labine krljelake vodi, ka je smrdela po

krपालne, a oni mu nisu oteli dužni ostat.
 Jur. Samo da se nebi lamental, da mu j' premalo.
 Fr. Nebore, ni mu bilo krivo.

Različite viesti.

Na temelju zakona za Istru imalo bi se svake tri godine obnoviti obćinsko zastupstvo. Usuprot tomu jasnomu slovu zakona upravlja obćinom Buzet već šestu godinu jedno te isto zastupstvo. Još mjes. maja 1884. obavio se je novi izbor zastupstva, a ovo prošla je godina i dva mjeseca a još se nije zastupstvo konstituiralo. Zašto? Valjda stoga što je većina zastupnikah hrvatska.

Obćinom bašćanskom (na otoku Krku) upravlja jedno te isto zastupstvo već šestu godinu. Uzaludni bijahu svi utoci, molbe i rekursi. Živila ustavnost!

Zapljena. Jućerašnji broj našeg lista bijaše po nalogu redarstva zapljenjen radi uvednog članka, pod naslovom: »Obćina Buzet« i radi viesti: »Deputacija kod namjestnika«. Dobiv dozvolu priradili smo drugo izdanje izpušiv inkriminirane članka.

Imenovanja. Ministarstvo pojedjelstva imenovalo je u zem. kulturi savjet za Istru sljedeću gospodu: Dr. Canežan, Bombo i Andrejčić. Eto, i u gospodarstvenom pitanju tjera se nesretno politika. Dvie trećine hrvatskega pućanstva Istre, neće imati niti jednoga svoga zastupnika — od vlade imenovana — u tom toli važnom savjetu. Živila ustavnost i ravnopravnost!

Ivan Zavadla. Prošli petak preminuo je u Gradicku c. k. pol. komesar g. Ivan Zavadla, koji je bio pred mluo vremena promješćen iz Poreća u Gradicku. Pokojnik služio je u svoje vrijeme na naših otocih, gdje je ostavio najbolju uspomenu. Kasnije premjestilo ga u Poreć jer nebiže nekomu pod komando na otocih. I u Poreću našao je naš blađni narod u pokojniku prijznu i čestita činovnika i prijatelja. On bijaše biela vrana medju pol. činovnici u Istri. Rodjen od slovenskih roditeljah, ostao je do groba vjeran svomu narodu. Pokoj vječni onoj plemenitoj duši.

Kakove nadzornike hoće porečka gospoda? U nizu naših članskih »Vapaj za mirom« kazali smo našim narodnim protivnikom medju ostalim, da njim nije stalo do vratnih i sposobnih školskih nadzornikah, kakovi su oni njihovi ispettori orozitizantle već do nadzornikah — makar kako nesposobnih — sumo da mrcvare i traju našu nevoľnu kmetsku djecu. Na judikovku porečkog glasila, da oćimaju van jednoga svoga školskog nadzornika, odgovorili smo, da je žalostno što može u ustavnoj zemlji niti jedan takav činovnik postojati. Turnić porečkih jaslarah razumjeva pod »jednim našim nadzornikom« pred. g. kanonika Pesante. Reklil smo u navedenih člancih — i prije se o tom u našem listu pisalo, — da onaj »jedini« nadzornik, je ujedno i »jedini«, koji je poave nesposoban, da obnaša čast nadzornika jer nepoznae ni malo jezika školah, dotično djecu, koju mu je nadzirati. Žalimo u istinu što nam nije moguće bar jednom prisustvovati nadziranju koje naše škole po pred. g. Pesante. To mora biti zaisto krasno nadziranje!

Nu pred. g. Pesante, ako i neodgovara zakonu, ako i nemože — možda uz najbolju volju (!) — vršiti sudsku svoju dužnost kao nadzornik, izpunjava on posve dužnosti talijanskog patriote, zadovoljavajuć škopulozno Intencijam pazinskog pol. druživa. Evo kako sbrvaća pedagoški uzgoj mladeži g. nadzornik:

Dne 22. t. m. obnašo je on školu u Fontani (kod Poreća) u kojoj su skoro posve samo hrvatska djeca. G. nadzornik, videći, da se umjetnlmi makinacijami onu djecicu nedade potajjančiti, nagovori i ponuka istu, da neka u školi medjuosebno govore talijanski! Rado bi znati, gdje je pred. g. izučio pedagogiju i da li se možda kani i on našćejati za nagradu pol. pazinskog druživa? Siromašna Istri! što se sve u tebi dogoditi može!

Hrvatska zastava: Kako doznajemo iz Vrbnika, obćinako je zastupstvo izposlovalo od političke oblasti, da se uz državnu zastavu opet može vijati na obćin. uredu i naša hrvatska zastava. Kako je poznato, u Vrbniku bila je zabranjena Hrvat. zastava; i to usljed osavadah bivšeg načelnika mutkaše i popa mu šurjaka, obojice u službi porečke gospode. Mi se radujemo s Vrbnikani na toj pobjedi i nadamo se, da neće unapried izrućiti svoje povjerenje ljudem, koji bi htjeli trgovati s našim hrvatskim poćenjem. Nadamo se pak s druga strane, da će i politička oblast drugom sgodom malo više obzira imati, prije nego li na bud čije proste osvade takvim zabranami uvriedi naše narodno čustvo.

Sablazan u Voloskom obćinskom zastupstvu. Piše nam odanle prijatelj: Na poziv načelnika sastali se 25. pr. m. voloski zastupnici u obćinskom uredu, da vieđaju. Prije nego bje otvorena sjednica, razgovarali zastupnici medju sobno o raznih stvarih. U jednom kutu dvorane razgovarao je i zastupnik gosp. S. Tomašić, jedan od naših najnaobrazženijih pomorskih kapetanah, sa njekojmi svojim drugovi i istim razlagao školske odnošaje u Istri. Dotaknuv se opatljike škole, opazi kako se u istu po volji i valjda zapovjedil porečke junte a proti, formalnim protestom, izraženom volji pućanstva i prom u Opatlju, po zadnjem poplusu, nema niti jednoga Talijana, svo u najnovije vrijeme odlučilo uvesti i talijanski jezik kao naukovni, pa zaključiv, da se nam Hrvatom u Istri krivo čini i da nećemo moći napredovati dok god budu u našoj kući Talijani absolutni gospodari.

Te rieći. dođu i bilzu stojeći zastupnik i obćinski blagojnik Frane Milošević, nazvan Paća — trela da mu se znade za lmo i pridjevati — bivši prosti mornar i andri ribar, koji nasokoli svakovrstaćmi psovkanima na našega kapetana i na Hrvate zaključiv: »svaki Volosćak, ki reća da je Hrvat je tako.«

Nato ga g. T. opomenu, da pazi na ono što govori, jer da je on Volosćak i Hrvat, a Paća mu odgovori: »Zako i vi ste tak.« — Kapetan T. mu odvrat, da će mu rad toga pred sudom odgovarati, a u dvorani samoj našta strašna buka, krika i vika, tako da bi čovjek prije bio pomislio, da je u kakvoj od najprostijih kćmah na dan »kvindizine«, nego da se nalazi u dvorani, gdje se sastali odabranici i otci puka, da vieđaju o dobru obćine.

Posljedica svega toga bile su dvie kaznene prijave rad uvreda poštenja i razprava usljed istih obdržavani dne 15. t. m. o kojoj ćemo drugi put koju reći.

Pošto se pak duhovni umilici, gosp. načelnik otvori sjednicu, koja je takodjer vrlo burna bila. O stvarih razpravljanih u istoj i onaj sljedećoj dne 14. t. m. progovorit ćemo takodjer u sljedećem broju jer nam danas nedostaie prostora.

Višinsadskim izborom. Izbornikah. Nećo Vam je g. Uredjeće opi-ako ponašanje naših Krljelah i Šarenjakah kod izbora stučojnarah u Višinsadu, nu čini mi se, da je vriedno k anomu dodati, kako je na vratih ureda stojao g. Jakomo S. te naše »letilice« seljakom uzimao a šarenjake njim pisao i davao. Poznati ovdje »Lujji« stao pako ng svojih vratih sa butiljom rakije i sa škatulom cigarah nudjuć jedno i drugo našim biraćem. Neznam tko je platio onu rakiju i cigare, jer dvojimo jako, da bi škrlica nešto badava dielila. Uz spomanutu dvojicu, odklivali se osobito varjanjem i strašenjem kmeta, četvorica vadašnjih krljelah.

I to da bijahu slobodni izbori? Pak da nisu Krljelo-Sarenjac »bufoni«?

Naše pošte. Tužna nam se sa svih stranah na silne nerade, koji vladaju na poštab u Istri, dapneć i u samom Trstu. Naš list neprimaju se mnogi predplatnici a mnogim dostavlja se tek četvrti, peti ili šestil dan.

Ove su rieći grđna uvreda za sve poštene Volosćake, koji se Hrvat čete i mi se čudimo, da se oim gosp. Tomašić nije još koji i izvan zastupstva našao, koji bi uvrieditelja na red pozvao i prislilio, da uvriedil opovze. Ili da bude radi nje zakonnu kažnjeno. Nećo se nepravogovori, da je uvrieda nanećena po čovjeku, koji možda nepozna obćinski zakonje je iz isto, jer je taj čovjek obćinski zastupnik, kod koga se ipak prednja obćina nekolicom neobrazujuć i uvreda i uvreda je nanećena pred našim Voloskom. Vrieme bi bio, da već nedopuštimo, da nam tko mu drago bezkaćnjeno u obraz pljuje.

Dapače, primili smo, sami kroz st. ravnateljstvo poštah u Tratu pripis od dubrovačkog pošt.ureda, gdje nam javlja, da su tamo stigla tri li šestiri broja našeg lista...

L'Istrice a to još i zarad Svetivanca, zato Vas molim g. uredniče, kao vjerni štatalelj »Naše Slogae, da izvolite u Vašem cijenjenom listu sljedeće uvrstiti:

Na 14. maja sam ja bio kod m. đ. g. dekana i nijedn drugi Svetivančan, a to za molit ga dame preporučiti presvjetlomu biskupu, za dostignuti jednu miloa, koju sam hvala Bogu i dostignuo...

Tko pak misli, da u Pićnu bolje čuje što se u Svetivanco govori, nego oni koji su priuštiti, mora imati veća ušesa nego presjednik osalekog društva.

U sv. Ivanu, 14. juluja 1885. Antun Grubičić crkveni poslužitelj.

Književne vijesti.

Potiv na predbrojku. S više strana dojavljuju mi se želja, neka napose otišnuti dadem »Katakizam kat. žentibnoga prava« što sam ga pravodio godina 1884. za službeni list vrbhosanske nadbiskupije.

Kolika će knjizi biti elena, to ovisi o broju predbrojki i čim njih bude više, elena će biti manja. Njemački izvornik stoji 1 fr. 50 kr.

Ovom prilikom pozivam ujedno na predbrojku na knjigu: »Puška propovijed, koja se ove godine pravodi u našem službenom listu, jer se je i glede nje javila amo lista želja, i jer je dolsta puna prekrasnih misli, koje će dobro doći svakomu bratu svečaniku, koji je u duhovnoj pastvi.

Dr. Andrija Jag a t i b, kanonik vrbhosanski.

Javna zahvala.

Upravni odbor hrv. akadem. društva »Zvonimire« u Beču smatra si dužnošću zahvaliti se najvrdnije svim dobročiniatelj, koji su društvo velikodušno poduprli kako slied: slavna I. hrv. štelerona u Zagrebu 50 fr., Stov. g. N. N. 10 fr.

Knjigami su poduprli društvo, te obogatili knjižnicu: visoko boig. ministerstvo za narodnoto prosvjeteenje 12 kom. Stavna »Matila slovenska« 15 komada. »Obščestvo Minaha kačkovaškoga u Lavovu« ovogodišnje knjige. Književno društvo u Sredecu svoj mjesecnik. »Sl. knjižara Lavosl. Hartmana« 6 kom. Slav. knjižara Pražana u Beču 1 kom. G. J. Kržišnik stud. phil. »Slovane«. G. V. Rajner »Hrvatsku Vilu«. G. Th. Hristov 4 kom. G. M. pl. Elisenthal 2 kom.

Bezplatno pripošljala su nam svoje list ova slavna uredništva: »Sloboda, Povor (to uz krađenja pošt. debita), Narodni list, Narod, Katolička Dalmacija, Narodne novine, Agramer Zeitung, Slavjanin, Makedonski glas, Južna Bugarija, Državne vjestnik, Drugi odjek, Naša sloga, Srijemski Hrvat, Soča, Eđnost, Svjetlo, Novi hercegovački bosiljak, Südtirolische Post, Parlamentar, Obrtnik, Občinar, Hrvatska pčela, Gospodarski list, Gospodarski poučnik, Slovenski gospodar, Napredak, Hrv. učitelj, Književna smotra, Mjesecnik pravničk. društva, Vjestnik arkeološkog društva, Šumarski list, Ljubljanski kovč; Iskra, Vragoljan, Strelac. Za pol elene Vienna.

Zahvaljujuć se opetovano velikodušju dobročinitelja svojih; preporučamo društvu naše hrvatskim rodoljubom.

U Beču, 23. lipnja 1885. Za odbor:

J. Marković, V. Kovačević, podpred. tajnik.

Mlašković, blagajnik.

Priposlano.

Čujem, za ružne napade iz Pićna na m. čas.gosp. dekana, u porečkom listiću

*) Za članke pod ovim naslovom neodgovara Uredništvo.

Slavno uredništvo! molim Vas, da uvrstite u Vaš cijenjeni list sljedeće:

Kojim oduštujem, da sam bio krivo od drugih obavješćen, čim sam bio ovašnjeg đ. g. plovana pred jedno 4 mjeseci potvorio, radi toga tvrdim, da ono nije bila latina, Mošćenice, 23. juluja.

Ivan Dešković trgovač.

Proti izpravak.

Na neistinitu »Popravu« (slu.) Višnjanske, tiskanu u »Našoj Slogi« br. 30. od 18. t. m. odgovaramo sljedeće: Ponajprije zahtijevamo od četvorice podpisanih pod »Popravom«, da prošitaju bolje naš dopis: a) avita civilna Višnjanska, uvršćen u »N. Slogi« br. 28; zatim neku navuče bolje jezik svojih starijih, t. j. jezik hrvatski, ua se nebudu morali i drugi put izvoliti, radi svoje braće i napokon njim dovikaćemo, da njim nepomaže ovaj put pravilneka oskodiću: negure prima rugutu jurisa.

U našem dopisu nekaže se nigdje, da je Višnjanska zastupstvo zaključilo štogod biskupa moliti proti svećenikom.

U dopisu neima govora, da bijaše ostavljen presv. biskup od »članovah« zastupnikova (slu). Da su Višnjanci onuko sramotno ostavili g. kapelana na ojedini, posvjedočit može g. kapelan, presv. g. gosp. biskup i stolnu puka.

Nepobitna je istina, da je Višnjanska rulja napudala na svećenike, ua voz i konja, što će u svako doba posvjedočiti gg. svećenici i stolne poštiani Višnjannoh.

Sada neka sviet sudi, kako znadu gospoda Višnjanska svojimi »popravanje«, izpravljati dopise. Dok se gospodo nepopravite, neće Vas pušćati na miru Vaš »Zloduh«.

*) Za članke pod ovim naslovom neodgovara Uredništvo.

Listnica uredništva.

G. pisca »Priposlano« iz P. Priposlano ili priodenu, kuno i javno zahvale, najljeđeje, oglašje itd., tiskamo po eleniku i uz odgovornost pisca.

*) Za članke pod ovim naslovom neodgovara Uredništvo.

Prjateljju F. G. u G. Pravo je. Vam, Mili i Ivanu srdačan pozdrav. G. J. B. u B. Vaše ženidbene običje čemo tiskati čim nam proster dopusti. Hvala Vam na trudju. Ugodali se i drugi u Vas.

G. dopisnik pčela. Buja. Vaš »Framinu i Jarinuu« vemoženno tiskati jer neprimamo nepodpisanih piskah.

Pomorske vijesti.

Table with shipping news: Kava Rlo, Cukar tučen, Ulje za jelo, dalmatinsko, talijansko šno, Riža talijanska, ludijska, Pepar Batavia, Bakalar Troms, Petroil, Maat ovdajnja Dalm., englezka, Slatina hrvatska, Maslo, Naranče puljži, Riziti puljžiki, Limun mnogo pitani, Masloje Dalm. esk., Svočva Calamata, Smokve Dalm.

Navil za hrševde na jedra iz Trata. Za Marasilju frk. 12 50 po ton. dugah, Cotte 13 25, Bordeaux 16, Multa 15, Algeria 23 1100 unč. franc.

Table with shipping news: Mesesnu, Cagliari, Patras, Pirej, Aleksandriju, Port-Said, Rieka, Navil za parohreda iz Rieka.

Kretanje austro-ugarskih brodovah u tu- i inozemstvu.

Trata 18. jul. Retta, Haradić za Canou. Rieka 17. jul. Božlj Dar, Slić za Trpanj. Maltowne 21. maja. Glusto, Rudoslov za Hamburg, Guadelupe 13. jun. Teodosia T. Trojanovlj za Nantez, Palmoutha 15. jul. Spask, Randić za Liverpool, 14. Sagittario, Sčić za Schiedam, Ophir, Adamac za Anversu, Folla, Gramenuda za Lowestoft, Matite 9. jul. Trappano, Mričić za Marasilju, 11. Ezlo, Premuda za Bejrut, 12. Esau, Mihalović za Marasilju, 13. Nova Jorka 8. jul. Gloria, Premuda za Trst, Cagliari 14. jul. Blondina P, Yranid za Novu Jorku, Alessandrija 9. Voluntario, Meriario za Rieku, Palmoutha 18. Nuda, Pakjurid za Bowling, Tigr, Zoti za Kulu, Gantea 10. jul. Fracilli B, Nikolić za Trst, Kočke 4. jul. Elos, Ivančić za Marasilju, Cadea 16. jul. Maticea, Kaba-za Novu Jorku, Cadea 15. Marila 21. juluja. Novi Klar, Kerid za Jafnu, Havera 21. juluja. Luiga P, Feiln za Cardif, Liverpool 20. jul. Carali, Hagu za Cardif, Anversa 22. jul. Zvezda Almbelli, Dabnovlj za Gonuu, Cardifa 9. juluja. Vinka, Medanid za Juhn, Bastona 7. juluja. Ararat, Kršaja za Novu Jorku, Genoa 6. jun. Emilia T, Radonić za Trst, Bua Mazuranid, Margotid za Bejrut, Kočke 8. juluja. Elos, Ivančić za Marasilju, Sharpnessa 11. jul. Oroš, Kilvain za Capoverde, Agreca 8. junij. Pio, Puralid za Anversu, 10. Trojandica, Marochini za Barbudoos, Bahi 5. jul. Costolun, Pakjurid za Barbudoos, Haere 9. juluja. Ara, Sutora za Sunderland, Beutidli Star, Peridic za Pensacolu, Montevideo 7. jun. Iaro, Mar-asl za Falmouth, Cete 7. jul. Nilo, Sbutega za Miletka, Vrizid, Guasi za Rieku, Libona 4. juluja. Sirona, Czaulla za Novu Jorku, Marasilje 11. jul. Oltan, Crivellari za Port-Sad, Kolozp, Koridid za Napuli, Genoa 11. jul. Bolcar, Kozmid za Malt Lošinj, Libona 7. juluja. Supterho, Matković za Novu Jorku, 9. Fraciosa P, Toneti za Novu Jorku, Salonica 3. jul. Jano, Žiga za Livorno, Cete 4. jul. Kalk, Ureidid za Rieku, Fitadidje 1. juluja. Boka B, Mričić za Catanu, Carigada 7. Filadelfa, Poldrug za Odesuu, Bastona 30. jun. Drina, Kosovid za Dubrovnik, 5. jul. Sredna P, Skurid za Salonid, 7. Peleg, Matković za Trst, Agreca 6. junij. Carolina, Stiglid za Anversu, Capoverde 15. juluja. Olga R, Mikuličić za Novu Jorku, Queenstonska 13. jul. Areduca Rodolfo, Martinolid za Bordeaux, Reata 8. jul. Triado, Tarabocchia, Tarabocchia za Sundsvall, Mazarocchia 20. maja. Horiba, Radoslović za Novu Jorku, Leibha 13. jul. Spirito, Kosovid za Piran, Marasilje 13. juluja. Marietta Bralli, Kriid za Cardif.

Odjadrili iz:

Trst 17. jul. Mariotta B., Sjoletid iz Dubrovnika, Rieku 19. jul. Miroslav, Pavletid iz Filadelfije, Newcastle (N. T. W.) 25. m. Armida, Car iz Adelaide, Martiniku 22. jun. Josef Ivančić iz Marasilje, Bastona 2. jul. Mimi, Tomičić iz Trapania, Palmouth 18. jul. Nada, Pakjurid iz Buenos-Ayrosa, Matite 8. jul. Esau iz Marlanopolja, Trappano, Mričić iz Brđanske, Nova Jorku 7. juluja. Eugina, Ruidza iz Bostona (S. D.), Bristol 18. jul. Mator, Škopnid iz Mobilna, Montevideo 17. maja. Genitori Tarabocchia, Martinolid iz Sorabavy, Carif 16. jul. Beutidli Star, Perčić iz Havre, Gefe 9. jul. Popplan, Randić iz Torzvjeloje, Liverpool 17. jul. Snaak, Randić iz Buenos-Ayrosa, Sunderland 18. jul. Ara, Sutura iz Havre, Nova Jorku 4. Olga R, Mikuličić iz sv. Vincentsa, 6. jul. Nemirna, Tomičić iz Londona, Boston (S. D.) 2. jul. Mimi, Tomičić iz Rieka, Bordeaux 17. jul. Marte, Domini iz Rieka, Marasilju 17. jul. Elena, Mandiđ iz Batumza.

Dojadrili u:

Trst 17. jul. Mariotta B., Sjoletid iz Dubrovnika, Rieku 19. jul. Miroslav, Pavletid iz Filadelfije, Newcastle (N. T. W.) 25. m. Armida, Car iz Adelaide, Martiniku 22. jun. Josef Ivančić iz Marasilje, Bastona 2. jul. Mimi, Tomičić iz Trapania, Palmouth 18. jul. Nada, Pakjurid iz Buenos-Ayrosa, Matite 8. jul. Esau iz Marlanopolja, Trappano, Mričić iz Brđanske, Nova Jorku 7. juluja. Eugina, Ruidza iz Bostona (S. D.), Bristol 18. jul. Mator, Škopnid iz Mobilna, Montevideo 17. maja. Genitori Tarabocchia, Martinolid iz Sorabavy, Carif 16. jul. Beutidli Star, Perčić iz Havre, Gefe 9. jul. Popplan, Randić iz Torzvjeloje, Liverpool 17. jul. Snaak, Randić iz Buenos-Ayrosa, Sunderland 18. jul. Ara, Sutura iz Havre, Nova Jorku 4. Olga R, Mikuličić iz sv. Vincentsa, 6. jul. Nemirna, Tomičić iz Londona, Boston (S. D.) 2. jul. Mimi, Tomičić iz Rieka, Bordeaux 17. jul. Marte, Domini iz Rieka, Marasilju 17. jul. Elena, Mandiđ iz Batumza.

TRGOVAČKE VIJESTI.

Table with market news: Kava Rlo, Cukar tučen, Ulje za jelo, dalmatinsko, talijansko šno, Riža talijanska, ludijska, Pepar Batavia, Bakalar Troms, Petroil, Maat ovdajnja Dalm., englezka, Slatina hrvatska, Maslo, Naranče puljži, Riziti puljžiki, Limun mnogo pitani, Masloje Dalm. esk., Svočva Calamata, Smokve Dalm.

Table with market news: Vana bosanska, dalmatinska, Keže strojno poplat, kравје, teteje, surove volovje, dašnje svježe, auto dalmat, istac, telcijo, janjetje 100 komada, šiljeve bosan. srbske, hrvatske, Pšenica Ugat, Kukurasz vlaški, banatekl, hrvatski.

Tršćanska burza

Table with market news: Austrijska pap. renta for. 82.70 do for. 82.90, Ugarska 82.30 do 82.45, Ista u zlatu 4%, 89. do 89.15, Dionica nar. banke 851. do 852. do, kredit-banke 283.50 do 284.50, Talijanska renta 84. do 85. do, London 10 lrah 124.70 do 125.25, starlinah 9.80 do 9.90, C. kr. cekini 5.82 do 5.84, Državno marke 61.50 do 61.40, Iste franczko 48.40 do 48.60, talijanske lire 48.15 do 48.30.

Lutrijski brojevi

Table with market news: Beč 47 08 02 20 23, Graz 51 81 42 20 23, Tomsčvar 13 6 03 81 57, dne 29. juluja, Brno 30 80 43 50.

Natječaj.

Razpisuje se služba učitelja III. vrsti na jednorazrednoj mješovitoj pučkoj učioni u sv. Petru u Šumi i u Kringi sa hrvatskim nastavnim jezikom, a talijanskim kno predmetom; zatim jedna služba učitelja III. vrsti na jednorazrednoj mješovitoj pučkoj učioni u Lindaru sa hrvatskim i talijanskim nastavnim jezikom, i napokon služba podučiteljca na dvorazrednoj pučkoj učioni u Pićnu sa talijanskim nastavnim jezikom i hrvatskim kno predmetom.

Plaće spomenutim službam su ustanovljene u zemljskom zakonu 3. novembra 1874. dočieno 10. decembra 1878.

Prosiooci neka šalju podpisanošu kot. šk. vieću svoje molbe zakonitim putem u teku od četirjuh tjednahn.

Pazin, 11. juluja 1885.

C. k. kot. školsko vieće.

Sveukupnog liečništva doktor

P. T. Xidiya specialiat za kožne i tajne bolesti stanuju Via della Caserma br. 3. I. p. i ordinira danomice od 12-3 sata.

Dr. Aleksander vitez Koch. G. nizozemsko-zapadno-Indijski zdravstveni častnik u miru. Komandar Bollvar-reda

Homšopat ordinira danomice od 3-4 sata. Via Nuova broj 11

Prvi ustav Ekonomička krojačnica Ivana Batelli-a

Via Barriera vecchia N.ro 6. I. plano. Sgotavljaju se odjeđe polag mjere, najvećom brzinom i elegancom uz najnižini ciena.

Naručbo se obavija uz pouzecu

Najbolje i najcienije dodje u AMERIKU tko se obrati na

A. GERGOLET-A Internationalnoga speditera. Via dell' Arsenalo br. 2. TRST.

Prvi ustav Ekonomička krojačnica Ivana Batelli-a

Via Barriera vecchia N.ro 6. I. plano. Sgotavljaju se odjeđe polag mjere, najvećom brzinom i elegancom uz najnižini ciena.

Naručbo se obavija uz pouzecu

TKANINE

za odjele koja se peru
u ostančih od 6 do 7 metarh za pod-
puna muzika odjele u modernih bojah,
razpošlje se pouzajem 13-8
1 ostanak za for. 3-50
L. STORCH u BRNU
ogledni badava i franko.

Podružnina u Trstu c. kr. povl. austrijskog vjerovnijskog zavoda

za trgovinu i obrt.

Novci za ukamačenje
u bankah 8%
4-dnovni odkaz 8%
8-dnovni odkaz 9%
30-dnovni odkaz 9%
u napoleonidnih uz
30-dnovni odkaz 9%
3-mjesečni odkaz 9%
6-mjesečni odkaz 9%
Okružni odjel
u bankah 2% kamate na svaku avotu
u u napoleonidnih bez kamatah.
Naputnice
za Beč, Prag, Peštu, Brno, Tropolju,
Luvov i Rleku, nadalje Zagreb, Arad,
Graz, Hermanstadt, Innsbruck, Olcovač,
Ljubljana, Saleburg bez troškova.
Kupnja i prodaja
od devljah, otkah, također unovčenja
kuponah uz 1% provizije.
Prodajam
na varantno, uvjeli na sporazumljenju oz
otvor kredita u Londonu ili Parizu 1%
provizije za 3 mjeseca.
Na otko, 6% godišnjih kamatah
do iznosa od fr. 1000; na povodu iznos
glasom posebnoga sporazumljenja.
U Trstu 1. oktobra 1884. 52-23

The Singer Manufacturing & Co
NOVA JORK
samo za
JEDAN FORINT
na. Čedan može se dobiti šivaću mašinu
"Singer original". bez povijeha cjeve.
Garancija 5 god. Poduka u kući hadava.
The Singer Manufacturing & Co
Corso, Palazzo Salem.
Iglu za mašinu "Singer" 3 novč.
Komad, dučet 30 novč. 6-10

Nova
ekonomička krojačnica
Corso br. 26 p. 1. 48-18
Odjele od same vune polag
mjere.
Odjele cheviot od f. 12 dalje.
Gornji kaputi od for. 10-18.
U velikom izboru
odjele fantazije
polag cijenah, koje se neboje
konkurencu.
Takodjer na obroke.

Bez ove obranbene znamke,
zakonom šilceno, lthate se taj lik! po
dr. Malidu amatrni kano patvoren
Cvet proti trzanju,
po dr. Malidu.
Je odlično sredstvo protiv
kostobolli i reumatizma, tr-
zanju po udih, bolah i u
ključkih udjih, otkih, utvr-
dnu udom itd.; ako su
nabli i kratko vremena
prostana krovna trzanju, što
dokazuje množina zahval-
nih. Traži se samo **scet**
(Obrab. znamke) **proti trzanju** po dr. Malidu
uz priloženo **znamenje**; 1. staklenica 50 novč.
Zahvala.
Gospodinu I. pl. Trakozyju, lekaru
u Ljubljani.
Moja je majka od kostobolli na nogi
alino trpila i razno domaće lijekove bezus-
pješno rabila. Pošto se je jako bolest što
dalje svo vedma pogoršavala a ona nije
kroz više danah više na nogu stati mogla,
ajetih se na **Val dr. Malidu**, kostobolli lik
za 50 novč., te si ga odmah naručila i u
lčinu imao je čudovit uspjeh da se je majka
nakom što ga je kratko vrijeme upotrabila
vala povu takih bolih i oslobodila. Punim
osvjedočenjem priznajem da je **Malidu**,
kostobolli cvet kano izvrstan lik to ga
svakomu bolestniku u alinoj bolosti pre-
poručam. Vašoj blagorodnosti izričam jako
ispružnu hvalu; svim štovanjem.
Franz Jug.
32-20 posljednik u Smrni kod Gojja.
Planinski bilinski sirop kran'ski.
Izvrstan protiv kašlja, hripavici, vratobolli,
pranji i plućnoj bolosti; 1 staklenica 50
novč. Koristitijl nego li svi u trgovini se
nalazeći siropi.
krv čisteće kručijice c. kr. povl.
nebi smjelo u njiđnom gospodarstvu manj-
kati; one su vod tisuć puta pomogle kad
je čovjek zatvoren, kod gubavolje, kad su
utvrdnula uđa, pokvaren želudac, kod jotr-
njih i bubrožnih bolostih; uskušulah po
31 novč., jedan zamotak sa 6 štakulih 1
for. 5 novč. Ispod jednog zavitka se poštom
ne odpravlja
Gori navedene specijalitate, koje
su mnogoljetnim izkusvom kano **čistite**
uspješne pripoznate, imade uvijek čiste u
zalogi i razpošlja odmah poštarekim pou-
zudem Adressa je:
Lekarna Trakozyja
na mestnom trgu u Ljubljani.

Source Romaine
(Rimski zdenec)
Najizvratnija i najzdravija voda za
stol. Naravska pjenica mineralna voda.
Centralno skladište za Austro Ugarsku
i za iztok kod
G. B. ROVELLI, Via Lazareceto
vecchio 10, TRST.
Source Romaine
(Rimski zdenec) 10-6
Prašak za prsa
Izvrstan lik protiv kašlja, pro-
muklosti, prehladi i drugim kata-
ralnim manam. 48-31
Škatulja sa napatkom po 30 u.
dohiva se u lekarah:
Dubrovnik: Anton Cin-
Erić.
Sibenik: Anton Cosolo.
Naručbe obavljaju se bezokladno.

Wazan oglas.
T' r govinnu robe
na SUŠAKU.
Od danas unapred prodajem svoj rohu u zadržu ali
mogo šestilicu cjeve protiv od carine odmah uz budle.
Ova je oglas od posebnoga interesa za P. n. gr. pte-
kone, koji kupju vren zahlu, imati će najvećeg korist.
Sušak kraj Rleka u lipnju 1885.
S potikom
Ant. Modem.

Wazan oglas.
T' r govinnu robe
na SUŠAKU.
Od danas unapred prodajem svoj rohu u zadržu ali
mogo šestilicu cjeve protiv od carine odmah uz budle.
Ova je oglas od posebnoga interesa za P. n. gr. pte-
kone, koji kupju vren zahlu, imati će najvećeg korist.
Sušak kraj Rleka u lipnju 1885.
S potikom
Ant. Modem.

Podpisani javlja, da je btyorio u
Barkoli; da ugod naručnikom, šiljalku
svoje dobro poznate krojačnice nalazeže
se u ulici S. Antonio br. 5. Pošto je ta
šiljalka izvan carinske granice, naručbe
su proste
od carine
i obavljaju se uz najveću točnost radnje
u iz nisku c enu.
Cjene jesu:
Podpuna odjele od f. 10. i više
Hlača 8-50
Pratić 3-
Gornji kaputi 9
Pellegrino Levi
krojačnica sa skladišćem sukna, ulica
S. Antonio br. 5 Trst.
Naručbe se obavljaju uz pouzdatje
nedovlačno 52-6

Zanimivo za obitelji.
U ulici Via Nuova, kuća Muratti naproti
palati Salem nalazi se
Novi dućan
koje se prodaju na veliko i malo uz nizke cijene
kozare svake vrsti, belke, metle iz stama i iz
konjske grive, distila za noge, sagove, kiste
svakvrsni; plošteno platno; lonca sa cvjetje
za riba; platno za vezenje, finog sapuna te
svakovrsnih predmetah za tapetare.

Latteria Milanese
(milanska mlekarina)
Acquedotto br. 17.
Podpisani amatra si dužnošću,
upozoritijl mnoga gospodstva, da ima
u mlekarini svježih i suha voća. Iz-
vrstne divljajine; zeleninah sve
polag cijenah na trgu Hleba pono-
vezkog, kolačah mjetackih, elastičah
padovanskih, gorkih, kolačah salon,
masla svježih svaki dan iz Milana.
Kreme za ovari, tučonpu povrha
prve vrsti, klesata mleka. Za objede
i solirah ovršavaju se naručbe sa
pludnivi povrjem bogato narleseni,
također u ledu. Naručbe za pokra-
linu izišuju se nedovlačno, nu ne
izpod 5 kilog. 40-25
M. Melchior.

Odlikovan grafički zavod.
EN. FREISINGER for. 1-20
U TRSTU
(Palazzo Lloyd via marcato
50-11 vechlo N ro 4).
Pečati iz kaučuka
Najprikladniji
žepni pečat sa
porom, olovkom
i biljošlom
samo for.
1-50.
Samogiban
žepni pečat fr.
1-20.
for. 1-20
Nadalje avakovratno
pečato za obilnske,
župne itd. urede uz
najjetniju otenu.

Prosto od carine.
NAJBOLJE
POKUČSTVO
jeftino, u velikom izboru kod
IGNACIJA KRON-A u TRSTU
4-4 ulica al Teatro br. 1 (Tergesteo).
Ilustrirani cjenik šalje se na zahtjev badava i franko.

24-52 **Počastna diploma**
Fichtennadel-Extract.
Najnovijim iznašašćem profesora Friedländusa, da se može isto
upala plućnih prenešena na zdrava pluća pomoću zametka-gljive, po-
tvrdjena je iznove visoka vrijednost čišćenjem našeg zraka kojeg usi-
šemo, te nebi smio nitko kasniti u kućah, napos u sobah za djecu,
bolestnike i spavačve upotrebljavati smolom bogati smrekovni ekstrakt.
Kod kataralnih bolostih prsijuh, kašlja, kod gjeve, slabu na prsijh, kod
krčevitog, težkog disanja, izkašljivanja krvi i reumatičkih atekcija, je
usisanje sa izvrsnim smrekovim ekstraktom pomiešanog i očišćenog
zraka od neizmjerna, sa mnogobrojnim sjajnim uspjesi posvjedočene
vrijednosti. Cijena velike staklenice 60 nč. Cijena patentirane prašnice 1 fr.
B. Ringler's Sohn Wien.

Budimska
gorčica.
Proporuči se od naj-
prvih liečničkih stru-
kovnjakah tudjih i do-
madih, kano najus-
pješniju djelujuću vo-
du gorčicu za čišće-
nje želudca. — Može
se uvijek dobiti sv-že
punjena u svih trgo-
vinah sa mineralnom
vodom i liekarah.
Vlasnici braća.
Lozer v Trstu
20-12

Podpisani časte se objaviti trgovcem,
obrtnicom, novčarom, osjeđuravnjućim
družtvom itd., da su otvorili ovdje tvornicu
Pečatah vulkaniziranih kaučuka.
Corso br. 47 — I. p.
te jamče za točno i dobro izradjenje svojih
pečatah tako, da se mogu utjecati sa
onim herilnskih i bečkih tvornicah i što
se tiče sveoma niskih cijenah. Izradjuju
se pečati kojegod drugo podobe; Pečati,
Bijouterie, prikladni za darove, kano: sa-
tovi, medaljoni automatični, škatulje za
šibice, Cruyon sa perom-pečatom itd. itd.
Pečati sa dnevnikom i za označiti registre,
naslove, alonice itd. 48-30
Primaju se također pečati na poprav-
ak. Naručbe iz pokrajine obavljaju se bez
platno. Sa odličnim štovanjem
Macerata & Battara.

SUKNO ZA ODIELA
od trajne ovčje vune za čovjeka srednje
veličini:
3-10 metra { za fr. 4-06 iz dobre vune
za odjele { . . . 8- . . . bolje
za odjele { . . . 10- . . . fino
{ . . . 12-40 . . . nrv fino . . .
peruvians iz najfinije volne u najnovijih
parvah najnovije za sukna obična za
guspe, meter f. 2.
Orni krzni palmerston iz čiste volne za
ziani paletet za dame, meter f. 4.
Pone piše po f. 4, 5, 8 do f. 13. Jedan.
Zelo lepa obična, hladje, vrhne sukne,
tkanino za sutnje i dežne pišče (topf),
rašanina, komis, (grebenina), cheviot, tri-
cote, sukno za dame in biljare, peruvians,
dosking pripravoda

I. STIKAROFSKY
utemeljeno 1866.
Skladišta tvornice u BRNU (Brünn).
Uzori protiv. Ogledak za gg. krojače
asprate. Pošiljave se pouzajem toz f. 10 proste.
Imam stalno zalogo suktnja u vrednosti
f. 100.000 a. vr ter se od sebi ume, da mi
u moji svotovni trgovini mnogo es'ankov
po 1 do 5 metrov dolih preostaja; pristijem
sam tedaj krajce zelo zalžani tvaritbeni osni
razpečavati. Vsak razumen človek mora
razvideti, da se od tako malih kosov sa-
moreje pošiljati uzari, ker bi od kachih sto
narobih prikih kmalu niš ne ostalo, in je
torej zgolja šparja, ako tvornice za sukno
ostanline prilike ozanjuljejo, ali se v teh
slučajih prilidni odrezki od celih delov in
od krajcev; namen takega postopanja
je ruzumljiv.
Neprištni stak se zamjenajo ali pa
se denar povrne.
Dopisovat se more nemški, miglaraki,
česki, poljski talijanski in francoski.